

Léon Spariat

# Lou Sant Aloi de Broussinet



**C.I.E.L. d'Oc**

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

**Léon Spariat**

**Lou Sant Aloi  
de Broussinet**

**Ilustracioun de Marius Barret  
e Fernand Maille**

**Aix en Provence  
1926**

## A MOUN PAIRE

A tu qu'amaves tant noste bèu prouvençau  
Qu'as de-longo parla grana coume de sau,  
A tu qu'as devina qu'un jour sariéu felibre,

A tu qu'as enaura moun cor sèmpre pus aut  
A travès lis estèu, li saut e li ressaut  
E que disiés: quand sias paure, fau resta libre!

Fièr sourdat, oubrié noble, enfant rude dis Aup,  
A tu qu'as fa pèr iéu ço que lou bon Diéu saup,  
O paire qu'adourave, à tu moun proumié libre!

7 de Mai 1898.

# LA COUNVERSIOUN DE SANT ALOI

## I

Noste Segne Diéu lou Paire, un jour, en Paradis èro apensamenti. L'enfant Jèsu ié venguè:

— Paire, qu'avès?

— Ai, respoundeguè Diéu, un pensamen que me tavanejo... Tè, regardo eilavau.

— Ounte? diguè Jèsu.

— Pereilavau, dins lou Limousin, à dre de moun det: veses bèn dins aquéu vilage, vers la bourgado, une boutigo de manescau, uno bello e grando boutigo?

— Vese.

— Eh! bèn, aqui se trovo un ome qu'auriéu vougu sauva. lé dison mèste Aloï. Es un ome de la bono, óusservaire fidèu de mi coumandamen, caritadous au paure, serviciable pèr quau que fugue, d'un bon comte emé la pratico, e tabassant d'uno aubo à l'autro sèns mau parla ni renega... O, me semblavo digne de veni un grand sant.

— E quau empacho? diguè Jèsu.

— Soun ourguei, mon enfant! Pèr amor qu'es un oubrié de la proumiero man, Aloï crèi que sus terro noun i'ague res au-dessus d'èu; e la cresènço meno perdre.

— Moun Segne Paire, faguè Jèsu, se me voulias permettre de davala sus terro, assajariéu de lou counverti.

— Vai, moun bèu drole!

E lou bon Jèsu davalè.

## II

Vesti en apendris, soun paquetoun darrié l'esquino, lou divin mestairau arribo dre dins la carriero ounte demouravo Aloï. Sus la porto d'Aloï i'avié l'ensigno, e l'ensigno pourtavo aquest escri: Aloï lou manescau, mèstre sus tóuti li mèstre, forjo un ferre dins dos caudo.

Lou pichot aprendis met dounc lou pèd sus lou lindau, e levant soun capèu:

— Diéu vous lou doune bon, mèstre, e 'n touto la coumpagno! S'avias besoun d'un pau d'ajudo?

— Pas pèr aro, respond mèste Aloï.

— Adessias dounc, sara pèr un autre cop.

E lou bon Jèsu countùnio soun camin. L'avié 'n roudalet d'ome que parlavon dins la carriero.

— Auriéu pas cresegu, diguè Jèsu en passant, que dins uno boutigo ansin, ounte ié dèu avé tant d'obro, me refusèsson lou travail!

— Espèro un pau, mignot, un di vesin ié fai: coume èi qu'as saluda en intrant vers mèste Aloi?

— Eh! bèn, ai di coume se dis: « Diéu vous lou doune bon, mèstre, e'n touto la coumpagno! »

— Ha! falié pas dire ansin. Lou falié nouma mèstre subre tóuti li mèstre... Tè espincho l'escritèu.

— Es verai, diguè Jèsu, vau assaja 'ncaro uno fes.

E'm'acò, d'aquéu pas, retourno à la boutigo:

— Diéu vous lou doune bon, mèstre subre tóuti li mèstre! aurias pas besoun d'oubrié?

— Intro, intro, respond mèste Aloi, ai pensa desempièi que tambèn t'ócuparian... Mai ve, escouto eiçò pèr uno bono fes: quand me saludas, dèves m'apela mèstre subre tóuti li mèstre, car, — es par pèr me vanta mai d'ome coume iéu, que fan un ferre dins dos caudo, noun n'i'a pas dous en Limousin.

— Ho! faguè l'aprendis, nautre, dins noste endré, li fourjan rèn que dins uno!

— Rèn que dins uno caudo? Taiso-te, vai, margoulin, qu'acò's de causo pas poussiblo.

— Bèn! anas vèire, mèste subre tóuti li mèstre...

### III

Jèsu pren un tros de ferre, lou jito dins la forjo: boufo, empuro lou fiò, e quand lou ferre es rouge, qu'es rouge emai auben, vai pèr lou querre emé la man...

— Ai! paure bedigas! lou proumié coumpagnoun ié crido, te vas rabina li det!

— Agués pas pòu, replico Jèsu; moun Diéu, vous rènde gràci! dins noste endré, avèn pas besoun d'estanaio.

E lou pichot oubrié arrapo emé la man lou ferre flame-rouge, lou porto sus l'enclume e 'mé soun martelet, pin! pòu! patin! patòu, en un vira-d'iue l'estiro, l'aplatis, l'enredounis, e l'estampo tant bèn que sèmblo qu'es moula.

Lou proumié coumpagnoun èro contro li boufet que n'en disié pas uno, mai tant mai se pensavo...

— Ho! diguè mèste Aloi, emai iéu, se vouliéu bèn!

Zóu! acampo un tros de ferre, lou bouto dins la forjo; boufo empuro lou fiò; e quand lou ferre es caud e rouge, lou vòu prene à la man coume soun apendris e l'adurre à l'enclume mai se brulo li det. A bèu se despacha, a bèu faire soun dur, fau que lou lache en plen pèr courre is estanaio. Lou ferre de chivau enterin se refrejo... E zóu! patin! patòu! patatin! patatòu! li belugo gisclon... Ah! paure mèste Aloi aguè bèu tabassa e se despoutenta, pousquè jamai veni à l'acaba dins uno caudo.

## IV

Chut! diguè l'apendris, me sèmblo qu'ai ausi lou galop d'un chivau...

Mèste Aloi tout-d'un-tèms se bouto sus la porto, e vèi un cavalié, un superbe cavalié, que s'aplano davans la boutigo. Èro sant Martin.

— Vène de liuen, dis, moun chivau a tounba dous ferre, e me languissiéu proun de trouva 'n manescou.

Mèste Aloi se revèssou e ié fai coume eicò:

— Segnou, quau que fugués, pouedias pas miéus capita! Sias vers lou prourmié fabre de Limousin emai de Franço, que se pòu dire mèstre subre tóuti li mèstre, e forjo un ferre dins dos caudo... Pichot, vai teni lou pèd.

— Teni lou pèd? repliquè Jèsu. Nautre, dins noste endré, trouvan qu'es pas necite.

— Ah! pèr eisèmplo, cridè lou manescou, aquelo-d'aqui tubo! e coume ferron, à toun endré, sènso teni lou pèd?

— I'a rèn de tant eisa, moun Diéu! l'anas vèire...

Em' acò lou pichot aganto lou buto-avans, s'avanzo dóu chivau, e cra! ié copo lou pèd. Adus lou pèd dins la boutigo, lou sarro dins l'estò, ié curo bèn la bato, ié met lou ferre nòu que venié d'estampa, emé lou broucadou, ié planto li clavèu, pièi dessarro l'estò, tourno lou pèd au chivau, i'escupis dessus, l'ajusto e fai que dire en se signant: « Moun Diéu, que lou sang se caie! » Lou pèd se trovo adouba, e ferra e soulide, coume jamai s'èro vist nimai se veira plus. Lou prourmié coumpagnoun durbié d'iue coume de paumo, e lou brave mèste Aloi acoumençavo de susa.

## V

— Hòu! pièi diguè, pardinche! en fasènt coume acò, emai iéu tant ferrarai!

E zóu! mèste Aloi se grupo: emé lou buto-avans s'aflato dóu chivau, e cra! ié lou pèd. L'adus dins la boutigo, lou sarro dins l'estò, e lou ferro à soun aise, coume avié fa lou pichot. Pièi es eici que sian! lou fau remettre en plaço: s'aprocho dóu chivau, escupis sus la bato, l'empego de soun miéus au floutoun de la cambo... Ai! soun enguènt vòu pas teni; lou sang regolo à fiéu e lou pèd toumbo.

Adounc l'amo ourgueiouso de mèste Aloi s'enluminè; rintrè dins la boutigo pèr se traire d'abouchoun i pèd de l'apendris... Mai lou pichot s'èro esvali, e peréu lou chivau, emai lou cavalié. Li lagremo desboundèron dis iue de mèste Aloi; recouneiguè que i'avié 'n mèstre au-dessus d'éu, pecaire! e au-dessus de tóuti; e quitè soun fauda, e leissè sa boutigo, e partiguè d'aqui pèr ana dins lou mounde anouncia la paraulo de Noste Segnou Jèsu.

# PROULOUGUE

Vaqui de vers, leitour ami,  
De vers que, se te fan dourmi,  
Pos manda au diable moun oubreto.  
Crese que n'en faras ti freto  
E que riras autant que iéu,  
Quand, l'autre ivèr, lis escriviéu.

I'a dès an, que me fan: — Felibre,  
Quouro fas parèisse toun libre?  
Despièi lou tèms nous fas languì!  
Lou libre es lèst, tè, velaqui!  
Mai es pas tout: es just lou rèsto  
E lou meiour, o, que m'arrèsto...  
Capisses, he! siés pas patu?  
Eh! bèn, moun bèu, acò's à tu!  
Se moun pouèmo te fai lego  
Sarai bèn paga de ma plego,

Coume fai tout bon prouvençau  
I'ai mes de pebre emé de sau:  
Pas trop; lou trop gasto la sausso.

Contro moun vers se l'on s'enausso  
Cridant que n'i'a 'ncaro trop mes,  
Iéu respoundrai, m'es bèn permé:  
Siéu ni machoto ni béulòli...  
La verita fai coume l'òli:  
Vèn au dessus! e lou verai  
En quau que siegue, lou dirai!  
Se disiéu tout, li clebot cande  
Ah! n'en farien segur d'escande!

Mai en que bon? La verita,  
Dins noste siècle tant vanta,  
La verita fau que s'escounde...

E quand li grand d'aqueste mounde  
De fes nous caucigon li pèd,  
Se cridan garo, sian souspèt!  
Dison qu'avèn laid caratère,  
Que nosto tèsto es un cratère,  
Que nous leissan empressiouna  
Pèr rèn de tout, que sian mau-na,  
Que sabe iéu! Pòu! tout de causo  
Que fan susa li cacaluso...

Ço que vuei vène te counta,  
Creses pas que l'ague enventa:

Se lou disiéu, n'i' aurié pèr rire.  
An bèl à faire, an bèl à dire,  
Souto la capo dóu soulèu  
I'a rèn de nòu, e veiras lèu,  
Ami leitour, que moun raconte  
Es ni de fablo ni de conte:  
S'es tout passa davans mis uei.  
I'a tant de tèms d'acò que vuei  
Belèu degun se lou rapello...

Anen, dau, dau! muso, ma bello!  
L'as proun fa long, sas, toun penè.  
O tu que lou cèu me dounè  
E pèr amigo e pèr coumpagno,  
O tu que batiés la campagno,  
Quand lou felibre la batié,  
O tu que cantes voulountié  
Quand, dins li bos vesti de ramo,  
Terrible e fièr, lou mistrau bramo,  
Couchant d'amount li niéu negras,  
Li niéu que volon, li moustras!  
Nous tapa l'astre que counvido  
Au cant, à l'amour, à la vido,  
Muso di bèu e marrit jour,  
De que qu'avèngue, avans toujours!

Anen, bandisse luen la cagno!  
Debano-nous lèu toun escagno:  
N'en metras pas la pèiro au pié.  
Prene ma plumo e de papié;



Au felibre que te coumando  
E que pèr aro te demando  
De vers galant e pichounet,  
Boufo l'alèn de toun senet.

## AUBADO PÈR L'EDICIOUN NOUVELLO

**A M. D. PIAZZA, de Marsiho.**

O moun bèu Sant Aloi, pèr ti noço d'argènt  
E pèr acountenta tant d'ami, tant de gènt  
De tu se remembrant e voulènt te revèire,  
Me disènt, quant de cop ? : — Saren de souscrivèire;  
Fasès dounc reparèisse aquéu bèu Sant Aloi  
Que, i'a quàsi trento an, estènt jouine e galoi,  
Vous, avès espeli 'm' uno afecioun tant grando!  
Avèn, lou pintre e iéu, cresènt faire mirando  
Vougu t'endimencha, te vesti tout de nòu  
Pèr fin que n'agues plus l'èr d'un vièi roussignòu.

Mai, bèus ami de Diéu! sian luen d'èstre à la noço:  
De countènt n'i'a pas mau, de mau-countènt n'i'a forço.  
Despièi douge an sabèn tout ço qu'avèn passa...  
Après sèt an de pas, sian pas mai avança.  
La man drecho ignourant ço que fai la senèstro,  
Ah! quant se n'es jita d'argènt de la fenèstro!  
Es verai que, pèr contro, avèn forço papié...  
Mai lou papié tambèn es au fue! Quau sabié  
Que vuei coustarié tant l'estampage d'un libre?  
— Estremo dounc ti vers e ta proso, o felibre !

E de libre pamens n'en plòu coume n'en plòu...  
Autant toumbo de ramo au founs dóu degoulòu,  
Li jour de negro aurasso o de gros endoulible...  
E n'en plòu talamen que sèmblo pas possible!

E tu, moun Sant Aloi qu'avèn rejouveni,  
Dins un tau revoulun de-que vas deveni? ...

Au moun bèu proumié na qu'as proun de tèms fa flòri  
Se parlan mai de tu, n'es pas pèr vano-glòri;  
Mai vuei, bord qu'un Mecèno amistous, alargant  
Vòu èstre toun peirin, zóu! vague, te largan!...

PÈIRO-FUE, Janvié de 1926. L. S.

## Cant I

### LA MOUNTADO DE BROUSSINET LA PROUCESSIOUN LA BENEDICIOUN DI BÈSTI

Adounc veicito clar e net  
Li quatre mot fa de coumando  
Qu'en prouvençau un jour me mando  
Lou gènt curat de Broussinet,  
Un bon vesin de la countrado:  
— Dimenche que vèn, cambarado,  
A Broussinet fan sant Aloi.  
Vène m'ajuda, se t'agrado:  
I'a d'obro!... Oh! la bello vesprado  
Qu'anan passa! Tèn-te galoi  
E gaiardet !

Mai, tron de goi!  
Segur, d'abord que me counvido,  
Eto, segur que i'anarai!  
Un pau de fèsto, dins la vido,

Diàussi, n'es pas pecat, parai?  
Es bèn permés d'èstre un pau gai;  
I'a tèms pèr tout; fariéu pas mai.  
Tant di, tant fa. Messo cantado,  
Prene moun capèu, moun bastoun,  
A Broussinet iéu mounte dounc:  
Bèu sant Crespín, quento mountado!  
Quento escalo, paure de iéu!

Sèmblo qu'escalas fin qu'i niéu!  
Un roumpe-cuou, la! Draio estrecho  
E caladado e torto... A drecho  
S'aubouron de baus nus e fèr;  
A gaucho e bèn ras de la draio,  
Un garagai que vous esfraio...  
Basto! se l'Infèr èro en l'èr,  
Diriéu qu'es un camin d'Infèr!

Couneissès Broussinet, coulègo?  
Mai es que de païs ansin  
N'en trouvarias belèu pas cinq:  
A 'n tau renoum pèr lou broussin  
Que se n'en parlo à tres-cènt lègo  
E bèn pus luen... Lou roco-fort  
Pòu ié veni, mai, tron de sort!  
Digo-ié que vèngue!... Es trop fort,  
Dirés; pamens es pas de nasco...  
Ah! Broussinet, quau l'a pas vist,  
Que l'ane vèire! Es un païs  
Que se i' avié pas tant de masco,  
Mai se saup luen e luen se dis,  
Eh! bèn, sarié lou paradis!  
Li masco es un flèu, uno pèsto!

Quauque moumen diren lou rèsto...  
Cresès que galeje, belèu?  
A Broussinet, diguen-lou lèu,  
Creson i masco qu'ensourcellon,  
Que, dins la nue, bramon, bacellon,  
Jiton de sort, mandon de flèu  
I bèsti, i gènt e lis arcellon.  
Alor, zóu! que croumpon un lèu  
Vers lou bouchié, pròchi l'escolo  
E lou farcisson d'espingolo...  
Lou fan bouli, pièi dins un pous  
O dins Verdoun, crese, lou nègon  
Dóu tèms que li masco renègon.  
Après?... N'en sabe autant que vous!

Mai se m' aplantave un o brigo?  
Quand au soulèu sèmpre escalas  
Fenissès pièi pèr èstre las.

Toumbo un soulèu que vous abrigo  
E vous ensuco! Quento caud!  
Acò quand meme es pièi trop aut...  
Falié que lis aguèsson duro  
Si cambo, coume de chivau,  
Li qu'an quiha sus lis auturo  
Tant aut, sa glèiso e sis oustau.  
Fau crèire, autramen pas poussible,  
Qu'avien pòu de quauque endoulible!  
Segur qu'eicito lou bon Diéu  
N'a passa que de nue. Ma fisto,  
Veraï, i'a 'n cop d'uei agradiéu  
Que fai lou chale dis artisto.  
Acò's uno superbo visto  
Qu'à moun vejaire vau d'argènt.  
S'atrovo en lue rode tant gènt  
Subre-tout coume au Bout-dou-Mounde  
Lou planestèu de l'autre las  
Ounte l'èr pur es en abounde.

Oh! que plesi quand i'escalas:  
S'ause Verdoun brama de-longo  
E la nue li loup idoula  
Vers lou Devens apereila.  
D'aqui la visto s'esperlongo  
Bèn luen, bèn luen à voste entour:  
Vesès lis Aup e lou Ventour  
Que lou soulèu cencho de glòri,  
Pièi Santo-Ventùri tant flòri  
Que sèmblo, en aubourant la crous,  
Escounjura l'aurige afrous.  
Acò 's la sublimo mount-joio  
Nous remembrant dos gràndi joio.

E pièi l'Oulimpe, mount di diéu,  
Mounstrant pus luen sa tèsto frejo  
E soun esquino que negrejo,  
Qu'à si pèd i' a l'endré gentiéu  
Ounte ma muso canto e viéu;  
E pièi, darrié, la Santo-Baumo  
Que Madaleno sèmpre embaumo  
De si vertu; dins la luenchour  
Enfin, dins soun auturo rejo,

Coudoun que, menèbre, mourrejo  
E 'mé Faroun gardo toujours  
Touloun, la mar e lou Miejour.  
Ah! se i' avié d'oustau en vèndo  
A Broussinet, sabe de gènt,  
Gènt de la vilo, inteligènt,  
Que ié vendrien manja si rèndo!  
Mai pèr acò faudrié, l'estiéu,  
Un pau mai d'aigo: rèn qu'un fiéu.  
D'aigo n'aurien de segur, aro,  
Que dise? aurien meme la garo  
S'avien esta miés avisa...  
Mai soun de-longo divisa:  
Lou testardige lis engano  
E vivon rèn que de chicano.  
E vous dire perqué, noun sai:  
Soun jalous, crese, que-noun-sai  
Lis un dis autre. Lou vilage,  
Coume de juste, amount voudrié  
Li dos escolo e lou courrié,  
Tambèn n'en meno de tapage!

Lou plan, Sant-Pèire subre-tout,  
Voudrié la glèiso e la coumuno  
E 'mé li dènt prendre la luno!  
Es pas poussible d'avé tout.  
Vaqui l'encauso de la brouio  
Que li tèn sèmpe desuni:  
Lou Plan a coume la granouio  
Que tant grosso voulié veni;  
E lou vilage, amount, pecaire,  
Ah! se n'en fai de marrit sang  
Despièi que Planen de tout caire  
Laisson sa glèiso emé si sant!  
Mai Sant Aloi! degun te laisso:  
Gènt de l'auturo e de la baisso  
Soun tóuti fièr de toun cors-sant.  
Grand sant Aloi! vèngue ta fèsto,  
Vilage e Plan sèmlon dos tèsto  
Que soun dins lou meme bounet!  
Talamen se meton en quatre  
Que pièi i' arribo de se batre!

Grand sant Aloi de Broussinet,  
Esvarto luen touto rancuro  
Qu'acò fai trop laido figuro.  
Bouto d'acord grand e nanet,  
Rouge emai blanc, vièi e jouinet,  
Gènt de la baisso e de l'auturo  
Pèr que freirejon plan-planet!

Mai dis amèu, lèsto, ajouguido,  
La jouventu que s'es languido  
Dins li champ vaste e tranquilas,  
Taiolo i ren, bluro o pourpalo,  
Emé la vèsto sus l'espalo,  
A l'aise escalo d'aquest las...  
De près mète Blas l'a seguido,  
Ié tenènt pèd. Farié 'n bon guido!

— O bèu de vous! coume semblas  
Encaro jouine, mète Blas!  
— Es vous, tè, moussu lou felibre?  
Encuei alor vous sias fa libre?  
— Eh! mète Blas, tout en parlant,  
Venès de faire un vers galant!...  
— M'an di que vous fasia de libre?  
— L'ivèr, quand toumbo de jalibre,  
Tant n'en mascare de papié...  
« Pèiro à pèiro, fan li clapié. »  
Ensèn, se voulès, faren routo,  
Emai ague li cambo routo.  
— Dins un camin tant peiregous  
Atrouvas pas que i'a de goust ?

— I'a pas de plesi sènso peno...  
Iéu, que voulès, perdiéu aleno:  
Acoumençave d'èstre las;  
Mai, vous, caspitello! parlas  
D'avé li cambo enca soulido!  
La fèsto alor sara poulido?...  
Dison, que pèr èstre coumplido,  
Ié manco rèn qu'un tambourin!  
Li priéu parèis qu'an forço entrin...  
— Aquest an menon forço trin  
E forço mai que d'abitudò...

E, vès, siéu pas sènso inquietudo...  
Mèste Blas es un ome adré,  
Forço bèn vist dins tout l'endré.  
En despié di sèt crous que porto,  
Revoi, sus sis espalo forto,  
Pèr Sant Aloi éu fai en sorto  
Que di Campaus posque veni  
Querre, chasque an, lou pan beni.  
Li vièis us vòu li manteni.

E tóuti dous prenènt courage,  
Zóu! au soulèu que toumbo à raje  
E nous enfioco lou carage,  
D'amout arriban susarènt,  
Trempe fin qu'is os. Acò 's rèn:

Vers lou curat béuren la gouto.  
N'a dóu famous, sai, dins si bouto!  
Li gènt soun sèns dessus-dessouto...  
Pèr festa lou grand Sant, cadun  
Encuei s'es mes sus soun trento-un:  
Pertout de drapèu, de garlando!  
Li carriero soun pas proun grando  
Pèr faire plaço is estrangié  
Que vuei soun vengu de tout caire  
Coume à la fiero de Bèu-caire.  
Oh! que de mounde! un fourniguié!  
Tout acò dis: — Broussinet gagno!  
Devèn un païs de Coucagno! »  
Gagnon segur li meinagié  
De la Novo, grand froumagié!  
Lou bèu broussin! coume iéu l'ame!  
Emé de roum un manja flame!  
Un manja que toujours m'anè.  
Babèu tout-d'un-tèms nous arrèsto  
E nous la largo touto lèsto:  
— Alor, avès, pèr nosto fèsto,  
Un pau davala!...

Restan nè:  
Mai à n'avé l'amo jalado...  
Aquel tubo, cap-de-noun!  
S'acò s'apello davalado

Vole dóu cop perdre moun noum!  
O gròssi tèsto mau ciéuclado!  
Davala! Davala!! ...  
Subran  
Li campano sonon à brand  
E balalin e balalan...  
E sus lou cop: Boum! boum! li boumbo  
Qu'estrementisson Malo-Coumbo...  
Pièi lou tambour: rapataplan!  
La Proucessioun!  
Segui d'arlèri  
Que sauton, un vièi de l'Empèri  
Revoi e fièr coume Artaban,  
'mé soun grand capèu sus l'auriho,  
Sus lou tambour qu'au soulèu briho  
Flouca d'un foulard rouge e blanc,  
Eu bat, tresanant d'alegrìo,  
Eu bat lis èr de la Patriò  
E bate que batras! D'acord  
'mé soun tambour baton li cor.

Pièi darrié la bello crous d'or  
Lusènto au soulèu que dardaio  
Vèn dis escolo la marmaio:  
D'ùni suçon de barlingot  
E d'autre trisson de biscoto  
O se carpinon, fan qu'acò,  
E pièi vèn de damiseloto  
Que se fan vèire, li faroto!  
Manco pas de fremo à la voto ...  
Veici la bando di devoto  
Qu'en desgrunant si capelet  
Li prendrias quàsi pèr d'evoto...  
N'i'a que porton riban vióulet:  
Acò 's santo Ano tant en vogo;  
Eici lis apellon: li bogo.  
N'i'a que pèr lou cop de fielet  
Soun mestresso e tènou lou le.  
N'i'a coume n'i'a, de touto meno,  
Se li countas, soun belèu cènt!  
Aro vèn Santo Filoumèno:  
Li poulit front! rose, innocènt!



Es Tereset qu'emé proun peno,  
En ordre, i proucessioun li meno.  
De Nosto-Damo pièi vesèn  
La tiero di coungreganisto...  
Tè, ve, li jouino! an pas l'èr tristo,..  
An poulit biais e mourroun fres,  
Soun drecho e blanco coumo d'iéli,  
A ravi porton lou blanc, éli,  
Oscó! mai ai jamai coumprés  
Que d'esquichado coume Zino  
Qu'a li moustacho, bello mino!  
E, pèr escriéure, a man tant fino  
Quand mascaro li capelan  
Auprès de Mounseignour, que plan!  
O bèn, tè, coume la Rousino  
Grando marchando de cancan!...  
Aquelò n'es uno d'espino!

Rèn qu'à soun mourre de faguino  
La verineto se devino!  
E coume tant d'autro enfin qu'an,  
Despièi au mens vinto-cinq an,  
Couifa la Santo Catarino  
N'i' a coume n'i'a, sabe pas quant  
Aujon pourta la raubo blanco!!!  
Se li couneissias pas, pardiéu!  
Tant ié dounarias lou Bon-Diéu  
Sènso li counfessa... Boudiéu!  
Lou meichantige lis escranco  
Mai que lis an, li vièi banco!

Que n'en pensas, vous, mèste Blas?  
— Que voulès que n'en pènze, ai-las!  
A ma pichouno couneissènço,  
Vès, li devoto, tant que soun,  
Fiho e pas fiho, aurién besoun  
D'èstre un pau messo à la resoun.  
Quand n'i' aurié ges, tant farian sènso!  
Acò 's la pèsto di curat  
Que sabon pas se n'en gara:  
Quand dins li glèiso i'a bourroulo,  
Lou diable à quatre et cœtera.  
En qu la fauto? à-n-éli soulo!

S'i capelan countas acò  
Lou meton pas dins lou cocot;  
Dison qu'avès perdu la boulo...  
Mai basto! n'en diguen pas mai  
Qu' autramen finirian jamai.  
Zóu! passas lèu, vous avèn visto!

— Mai que s'entènd ? Es li couristo,  
Oscò! que canton prouvençau?  
A Broussinet acò m'estouno:  
A Broussinet pertout se saup  
Qu'à l'ouro d'uei vòsti chatouno  
Canton pus fin qu'acò!  
— Veici,  
Me fai mèste Blas 'mé lou rire,  
Brave moussu, fau tout vous dire:  
Li couristo soun pas d'eici!  
— Soun pas d'eici? mai d'ounte soun  
Que canton coume de quinsoun?  
— De la Rouviero soun vengudo:  
Pèr la fèsto, en escourregudo:  
Li nostro eici soun pas d'acord!  
— M'en dirés tant qu'aviéu pas tort...  
— Mai ausès-lèi: quente estrambord;  
Tant qu'an de voues, de tout soun cor,  
Ausès coume canton en Cor:

—Grand sant Aloi, mèstre di mèstre,  
Artisan fin, oubrié galoi,  
Dins lou travai e lou bèn-èstre  
Ajudo-nous, grand sant Aloi!

Lou pichot Bàchi, bono voio,  
Coume uno baudufo redoun,  
Sus l'espalo porto li joio:  
Autour dóu ciéucle li bridoun  
Li cascavèu e lis anello  
Danson coume poulichinello...  
I'a meme un bounet de coutoun  
'm' uno taiolo de flanello.  
Sus d'un brancan, li priéu galant  
Porton lou superbe cors-sant;  
E sant Aloi esbrihaudant

Tant l'an flouri que sènt qu'embaumo  
E duerbe d'uei coume de paumo!

Ah! quand batiés lou ferre caud  
Sus terro, o mèstre manescou,  
Quau t'aurié di qu'ébri de joio  
Aquéli bon broussinetan  
Que, podes crèire, t'amon tant  
Te pourtarien tóuti lis an  
Clafi de cherpo e de beloio,  
Cencha de glòri triounflant!

Pièi après vèn lou capelan  
Qu'a vuei carga la bello capo,  
La bello capo de drap d'or:  
A si coustat i'a Nofro e Sapo  
Qu'entounon l'Isle confessor  
Dóu tèms que li couristo en bando:

— Grand sant-Aloi, toun càrri lando  
E soun fueiage frenesis,  
Oustau, calado, tout s'esbrando:  
Quau l'a pas vist, noun a rèn vist!

Veici li bèsti: quento filo!  
Coume à cha dos vènon tranquilo  
E vènon fièro!... De riban,  
De flour n'en an coume n'en an:  
N'an en pertout de bèlli ganso,  
En pertout n'an de frésqui flour,  
N'en an de tóuti li coulour...  
Sèmblo que fan la contro-danso  
Au soulet brut dóu gai tambour.  
Li pàuri bèsti enrubanado  
Oublidon vuei li bastounado:  
Es pas trop un cop dins l'annado!

Boudiéu! que de bèsti e de gènt!  
Li cavalié coume soun gènt,  
Digas, emé la blodo bluro,  
Emé li braio de velout!  
Digas s'an pas bono tournuro?

Lou Sèire vèn proumié: vès-lou  
Que porto lou guidoun en sedo  
E flame-nòu! lou bèu guidoun!  
Parèis que n'avien de mounedo...  
Tant miés! Tè, ve, lou Manchetoun:  
Aquéu vai qu'un cop à la messo  
Dins l'an: pèr sant Aloi! proumesso  
Qu'un jour avié facho au grand sant:  
Sa bèsti, un jour, lou debaissant,  
Aguè ges de mau, ges de sang  
D'après ço qu'an vougu me dire.  
Noun sai. Veici lou Mourre-frèi:  
Aquéu, ve, l'an jamai vist rire:  
Sus sa figuro acò se vèi.  
Ve lou Reinard dóu Jas dis Ugo  
Ounte en soun tèms nison li dugo:  
Aquéu de bèn n'a tant que pòu  
E vous n'en tiro ço que vòu;  
Mai de tant valènt rusticaire  
Coume éu bèn luen s'en trovo gaire  
Tambèn s'es acampa de sòu!

De drole e drolo a tout un vòu  
Que soun l'amo de l'oustalado  
E qu'esgaiejon la taulado.  
Ah! vous n'en fan de viravòut,  
Après meissoun, dedins l'eiròu!

Ah! de famiho, tant noumbrouso  
E tant crestiano e tant urouso  
Se n'en vèi plus: la croio afrouso  
Embalo tout dins si revòu!

Ve lou Bègue à luneto verdo:  
Soun muou, dóu tambour aguènt pòu,  
Un cop manquè faire sa perdo  
En l'enmandant toumba pèr sòu  
De l'autre las d'uno muraio,  
Tè, pataflòu coume uno paio!  
Ve, Matalas; ve, l'Aucelet;  
Tè, ve, lou Bistre di Gilet:  
Aquéu sarié pèr lou vilage:  
A Manosco dins soun jouine age

Faguè d'estùdi. Es lou soulet  
Que menarié bèn la coumuno:  
Coume éu de tèsto n'i'a pas uno.

Fisa la cherpo en d'estrangié  
Es uno fauto, es un dangié.

Ve, Cousteleto! aquéu, que tèsto  
Peréu! A la mendro countèsto  
Te part coume un cop de canoun!  
An quàsi tóuti un escais-noum  
Que n'en soun fièr, dins sa simplesso,  
Coume d'un titre de noublesso.  
Ve, mèste Goui! Ve, Babarot!  
Ve, lou Niémé! Ve, mèste Ro!  
Ve, lou Baile tant fort de pougno  
Que quand a proun manda de mougno  
Eu tant ié vai à cop de dènt.  
Aquéu pèr lou vilage tèn,  
Riboun-ribagno lou mantèn:  
Jujas s'eilamount soun countènt!  
Veici Catarinet lou Rouge:  
Pèr la Republico es ferouge  
L'èr fai pas toujours la cansoun  
Moun Diéu! de fes que i'a s'embalo;  
Mai pièi es un brave garçoun:  
Un cop, soulet, pèr Rouguesoun,  
Vouguè, tèsto aqui, sus l'espalo  
Pourta lou sant, sabe pas quau  
Disènt: acò m'es bèn egau!  
Meme que cantè çoume un gau.

Lis ome à coulour vivo o palo,  
Li blanc, li rouge, tant que soun  
Que, pèr de pruno o d'agrioto  
Souvènt se cercon de rioto  
D'èstre autant brave aurién besoun  
Vous fachés pas de la leiçoun  
Qu'en passant largue sèns façoun.

Veici mèste Aloi: m'an fa 'ncrèire  
Qu'èro masc! hoi!... mantèn Sant-Pèire.  
Grand sant Aloi, ço que fau vèire!

Grand sant Aloi, quau l'aurié di?  
Un masc que toun bèu noun adorno  
Ah! pèr lou cop n'en siéu candi!  
Es-ti poussible?... Es uno escorno,  
Grand sant Aloi, es un afront  
Que fai mounta lou rouge au front!

Tè, veici lou flambèu: l'Anchoio.  
Aquéu pèr aganta li joio  
Oscó! la bono bèsti qu'a:  
Volo!... Que de bèsti! n'i'a 'nca?  
N'i'a toujours, quento ribambello!

— Jamai, despièi que me rapello,  
S'es vist de proucessioun tant bello.  
Me fai 'nsin mèste Blas. N'i'avié  
Lis àutris an, mai pas coume aro.  
Oh! tant de bèsti es causo raro!  
Vès, n'es vengu dóu Plan-Rouvié,  
De Malàuris, de la Vignolo,  
Di Pignoulet, di Rigagnolo,  
Di Guis, de Bouisset, d'en Bourdas,  
Di Porto, dóu Pèd-de-la-Colo,  
De la Mantuano, arregardas  
N'i'a d'en pertout: touto la colo  
De l'Eclou, di Maioun, d'Arbou,  
De la Jaufreto, di Pelasso,  
N'i'a 'n un regimen e soun pas lasso  
E tout-bèu-just se sian au bout.  
Tenès, n'i'a jusquo d'en Felino!  
Veici lis ai: hoi, macastino,  
Li vièi coume pagon de mino!  
Coume soun fièr, coume soun gai,  
Li vièi qu'an mounta sus lis ai!

— L'Ouncle, avisas-vous: lou bourrisco  
Reguigno!  
— Ah! ço, vai, vai, noun risco!  
Brrr! Ja!  
Lis ai qu'an pièi la bisco,  
Narro en l'èr, bramon de plesi.  
— Vai plan, Titin, es pas facilo  
La calado!

— Ja! Brr! Ja! filo!  
L'ouuncle, vous fagués pas de bilo!

Ni'a coume acò touto uno filo  
E tout acò se vèi lusi  
Sus la grand routo emai fresi...  
La routo es negro de la foulo  
Que d'eilamount avau s'escoulo  
En uno inmènso farandoulo  
Em' un soulèu encigalant,  
Un grand soulèu que vous entèsto:  
E, douminant tóuti li tèsto,  
Es éu sant Aloi miraclant,  
Bèu coume un rèi e triounflant  
Es éu lou rèi d'aquelo fèsto!  
Dins l'aire blous e tremoulant  
Mounto un parfum de ferigoulo  
Que vous embaumo e reviscoulo...  
E tout lou pople barbelant  
Saludo lou sant au passage:  
Quand vòu lou pople, coume es sage!  
Siegue dóu vilage o dóu Plan,  
Siegue li rouge o bèn li blanc,  
Tóuti saludon en quilant:  
— Vivo sant Aloi! vivo! vivo!  
De vèire aquelo fe tant vivo,  
N'es esmougu lou capelan!  
E lou tambour en rampelant  
Acoumpagno rapataplan  
Lou cantico que vai rounflant:

— Grand sant-Aloi, lou pople es noble  
Dins soun travai, dins soun mestié,  
Grand sant Aloi, benis lou pople  
Dins lon grand cors di meinagié!

Es un bonur, es un triounfie  
Que vous esmòu à n'èstre gounfle!  
Grand sant Aloi, siés un grand sant!  
Oscò pèr tu que vuei fas flòri!  
Assousto nòsti païsan  
Que vuei t'enausson tant en glòri!

De morvo pièi, de vertigò,  
De peremounié, de coulico,  
De touto malandro critico  
E de mascarié diaboulico  
Gardo chivau, muou, bourricot  
Que soun tant necite, pecaire,  
I païsan, dur rusticaire!  
'm' acò tóutis ensèn plan-plan  
Vers l'ouratòri davalan:  
Ié sian. Tout lou mounde s'arrèsto  
Levant lou capèu de la tèsto.  
Lou curat, d'un toun clar e fres

D'orèmus n'en dis dous o tres.  
E pièi, autour de l'ouratòri  
Lou bestiau, es touto uno istòri  
Passo à-de-rèng; e lou curat  
Arma d'un aspersoun daura  
A bèlli dous, sus la grand routo,  
Benis tant li que soun dessouto  
Que li que soun dessus...

Adounc,  
Aquéu lura de Manchetoun  
Davans lou curat viro brido  
S'aplanto fièr e fort s'escrido:  
— Bon Moussu lou Curat, perdoun,  
N'ai pas 'gu!

— Brave! es pas marrido  
Aquelo! n'as pas 'gu? n'auras!  
Fai lou curat qu'à tour de bras  
Li nègo tóuti dous... Pèr orto  
Alor lando que landaras,  
Sèmblo qu'un diable lis emporto....  
Belèu bèn que courron enca!

Basto! n'es pas de talounado  
— Fau pas menti qu'acò's pecat  
Noste curat tant a seca  
Un plen tinèu d'aigo-signado...  
Meme s'es di que n'i'a manca!...



## Cant II

### L'ENCANT LOU GRAND REPAS

Miecho-ouro après, sian sus la Plaço  
Ounte la foulo se ramasso  
Cacalejant coume d'agasso.  
Quento envejo de resta dre  
Em' un soulèu que vous alasso!  
Veici li bèsti qu'an pas fre,  
Li cavalié nimai, bagasso!  
Dirias un escadroun que passo...  
Coume an bon biais, que soun charmant!  
Coume un capitani, lou Sèire  
Que sus sa mulo vesès sèire  
E rede! e lou guidoun en man  
Floutejant darrié soun esquino,  
D'eici, d'eila s'en vai clamant  
Tant qu'a de voues dins la peitrino:

A quatre panau lou guidoun!  
Zóu, quau ié mete mai?... I! Nino!...  
Quatre!... degun ié mete adounc?  
E lou paure ome s'estransino.  
— Quatre panau lou guidoun!  
— Cinq!  
— Cinq panau...— E dous picoutin!  
E pren lou guidoun e la brido  
Aquéu qu'encanto e fai la crido:  
— Cinq panau e dous picoutin!  
Quau ié mete mai?... La boutiho,  
Que, fai-me chima 'n cop de vin...  
Toumbo uno luno qu'escandiho!...  
Acò, té, remounto.... Ah! ço mai  
Alor, degun ié mete mai?  
— Sièis! — Sièis panau la bello brido!  
— Sèt! fai quaucun.— A sèt panau

Lou guidoun! — Vue! lou Baile crido.  
— Vue panau lou guidoun! Dau! dau!  
Quau ié mete mai?... Couquin que caud!  
Touinoun, fai-me béure un cigau.  
Siéu mort de set, ai la pepido:  
Acò me duunara de toun...

Sas qu'es dóu bon!... I! la Marrido!  
Tè sèmblo pas qu'es espaurido?  
I! Ja!... Vue panau lou guidoun!  
— Nòu! crido enfin lou Manchetoun.  
— A nòu panau la bello brido!  
Sa bèsti coume un fouletoun  
S'en vai pèr caire e pèr cantoun...  
Lou Manchetoun éu se regalo  
Emai deja mounto à l'escalo.  
Tant miés se i'agrado! — Es egau,  
Que, lou guidoun à nòu panau,  
Avié jamai mounta tant aut!  
— Eh! vesès pas que i'a de pico,  
Que l'an que vèn vòu èstre priéu  
Pèr miés pousqué faire la nico  
I gènt dóu vilage, pardiéu!  
Ni mai ni mens. Tèn pèr Sant-Pèire:  
Riboun-ribagno encantara,  
Veirés acò, tant que pourra,  
E lou guidoun ié restara.  
Lou Manchetoun es un lura,  
E se me troumpe, l'anan vèire! . . .  
— Zóu, à nòu panau lou guidoun!  
Quau ié mete mai? . . . adiéu uno! . . .

Adiéu doues! . . . — Dès! crido tout-d'uno  
Quaucun que crèi faire fourtuno.  
— Voungé! subran fai 'no outro voues,  
Quau ié mete mai, lis artistico?  
Eiçò noun sai perqué, ma fisto,  
Dóu Manchetoun duerbe la visto...  
E l'autre: — adiéu uno!... adiéu doues!...  
Es un cop bèn mounta. Ferouge  
Lou Manchetoun replico: Douge!  
A douge panau lou guidoun,  
La bello brido touto flamo!

Zóu quau ié mete mai? s'esclamo.  
A douge panau lou guidoun!...  
Degun ié mete mai?... Se dounc  
Degun dis plus rên; adiéu uno!...  
Adiéu doues!!... adiéu tres!!! — Queto uno!  
Eh! bèn, s'avié 'ganta la luno  
Lou Manchetoun emé li dènt  
Segur sarié pas tant countènt!  
— Brave! brave! crido la foulo,  
Mai éu tout fièr tèn lou guidoun  
Emé la brido que pendoulo.  
— Brave! Vivo lou Manchetoun!  
Douge panau, es pas voulado,  
A besoun d'èstre de durado!  
D'autre fasien: Eh! bèn, sian fres!  
S'avèn pèr priéu un de Sant-Pèire.  
Sabèn pas trop ço qu'anan vèire  
L'an que vèn. Ai! moun Diéu, sian pres!

— Pres o pas pres, iéu pau m'enchauto:  
Se l'avès pas, es vosto fauto,  
Avans que cridèsse: adiéu tres!  
Vautre falié mounta lou pres.  
D'abord que lou guidoun me rèsto,  
L'an que vèn menaren la fèsto...  
E se voulès pièi trop parla,  
Veiren quau tetè de bon la!  
—A resoun, i'a rên à redire.  
Garo garo que viro au pire!  
Lou Baile n'a pas l'èr de rire:  
Regardas-lou que fai lou poug...  
Dirias qu'uno guèspo lou poun  
O que brulo sus de carboun...  
Un cop parti, devèn terrible!

— Quauque moumen, fau que te rible  
Li clavèu, dis, à tu eila,  
Gros bartavèu, 'mé toun sangfla!  
Lis autre alor reviscoula:  
— Se se pòu agi de la sorto,  
Se vèire ansin metre à la porto,  
Vèire lou guidoun flame-nòu  
Qu'avèn croumpa de nòsti sòu  
Parti d'eicito! Aquelo es forto!

Ah! sian de poulit roussignòu!  
Un autre fai: — n'aguen pas pòu:  
Fara pas toujours coume vòu!  
Acò pòu pas e dèu pas èstre:  
Es après tout nautre li mèstre  
Un autre enfin: — Iéu m'es d'avis,  
Ié fai, qu'acò s'es jamai vist;  
Car d'abitudine, me rapello,  
Lou guidoun rèsto à la capello  
De sant Aloi!  
Lou Manchetoun  
Lando deja 'mé lou guidoun...  
E di Planen la ribambello  
Seguis e fuso d'escoundoun...

Enterin lou tambour rampello  
Un èr galant de rigaudoun...  
La farço es jougado, adieu boto!  
D'aqui se vai faire riboto:  
Douï jour avans, douï jour après  
Se manjo rèn o à pau près.  
A taulo soun belèu setanto.  
E Madeloun, la bono tanto,  
I'adus d'abord dès poulo au ris,  
Li dès pus vièio dóu païs  
Qu'avien la pepido, pecaire;  
Mai mau-grat 'cò n'en rèsto gaire  
Car brafon de bon apétis  
E trisson coume de rassaïre.  
Soun tóuti bèn à soun afaire.  
Lou brut coumenço: de tout caïre  
Se charro e se crido e se ris  
E tant se gasto de paraulo...  
E n'en voulès pièi de fricot?  
N'es clafido la longo taulo:  
Buou à l'adobo, sèt gigot  
Rousti qu'embaumon li rabasso,  
Que sabe iéu? mai tout ié passo.  
Dóu Maurras clarejon li got.  
Veici que lou Bègue s'aubouro:  
— Me-me-messiés, dis, es l'ou-l'ouro  
Dóu cop-cop dóu mi-mi-mitan!

D'abi-bitudo can-cantan!  
Fai n'en pe-peta quaucu-cuno,  
Tu que que n'en sa-sabès tant,  
Ca-ca-catarinet! — Tout-d'uno  
Aprovon tóutis en cridant:  
— Catarinet digo-n'en uno!  
— Mai laqualo voulès? La Luno?  
— Mai que noun siegue Ça-ira,  
Qualo que siegue, fai tira!  
Encuei, ve, pas de poulitico:  
Te couparian pulèu la chico!  
— Càspi! coume i'anas tambèn!  
— Anen, coumenço e pren-la bèn.  
Catarinet tussis, s'escuro,  
Chourlo un bon cop de blanco puro  
E pièi se freto la figuro...  
— Zóu! pièi, se te metiés en trin,  
T'ajudaren nautre au refrin:

Ze régardè la luno,  
Cé bel astre qui luit,  
Revant z'à la fourtuno  
Sur lé coup dé minuit!

Allez, zou, tous avèque lui:

Ze régardè la luno,  
Cé bel astre qui luit.  
Revant z'à la fourtuno  
Sur lé coup dé minuit!

La taulado à pleno garganto  
Vèire en man, à l'unissoun canto:

—Il a très-bien çantè!  
Bevons à sa shantè! (bis)  
Il a très-bien çantè!

Es quaucarèn que vous espanto....  
— Brave, Catarinet, respèt!  
Picon di man, picon di pèd...  
— Un band: un, dous e....tres! — La Luno  
Ansin tout de-long se desgrano.

— Tè! zóu un pichot cop de roum!  
Pensas s'acò noun li gatiho!  
Soun panca las, n'an panca proun,  
Zóu, toujours tant que soun pas round!  
Tambèn n'en secon de boutiho...  
Sant Aloi n'es qu'un cop dins l'an.  
Zóu, de vin rouge e de vin blanc!  
Zóu, de liquour e de la blanco,  
D'acò que rasclo, vuei rèn manco.  
Aro, zóu, piquen au broussin:  
— Tiras-vous n'en ferme, cousin,  
N'i'a 'nca: se n'es pres uno eimino.  
Agués pas pòu de la vermino:  
Pèr èstre bon, lou fau ansin.  
Aquéu es crane, a bono mino:  
Dirias que tout soulet camino...  
Vèn de la Novo. A vous vesin;  
Servès-vous l'ouuncle Basile:  
Vous que l'amas, acò's facile.

E lou broussin fai tout lou tour,  
Cadun ié fai 'no bono entaio;  
Rèsto quàsi tout en bataio,  
Tambèn qu'es mince à soun retour!  
— Paras li got: d'acò que rasclo;  
Fara resquiha lou broussin.  
E tóuti rison coume d'asclo  
E recoumenço lou bousin.  
Tout-d'un-cop: — Silanço! Silanço!  
— Si lanço? ah! ço, qu'es que si lanço?...  
— ... Silanço à touto l'assistanço,  
Qu'après qu'on aura bien çanté  
On va tous faire la shanté.  
Allons, Toinon, dresse-toi vite:  
Avant qu'on prenne le café,  
Dis le Fuseau de Marguerite.  
Tu la sais celle-là ? — Si fe!  
Autre-tèms la cantave, ah! paure;  
Mai aro ai pòu de faire chi:  
Ma voues despièi n'a pas trachi.  
Vous cantarai quaucarèn aurre,  
Avans leissas-me reflechi .

— L'atroubaras au founs dóu vèire.  
Tè, béu un cop, 'm' acò vas vèire:  
I'a rèn de tau pèr metre en trin,  
Se vos anaren au refrin.  
Touinoun chourlo un bon cop, s'escuro,  
Tussis, se freto la figuro...  
— Aguèsse encaro bon pivèu,  
Vous cantariéu, dis, dóu nouvèu,  
E badarias osco-seguro...  
— Eh! canto aquelo qu'ames tant;  
Te fagues plus tira la mancho:  
Touinoun, tè, mounto sus li plancho;  
Coumenço, nautre t'escoutan:

Un zeune homme vient de se pendre  
Dans la forêt de Saint-Zermain  
Pour une fillette au coeur tendre  
Dont on lui refusait la main.  
Un passant, le cœur plein d'alarmes  
En voyant qu'il soufflait encor  
Dit: Allons cercher le zendarme  
Peut-être bien qu'il n'est pas mort.

— Brave, Touinoun! es bèn poulido  
Aquelo: ounte tron l'as culido?  
Fai la taulado trefoulido,  
N'avian jamai ausi parla.  
Fai tira, zóu! chut, vautre, eila!

L'officier frisant sa moustace...  
Moustace... Hoi! ai! ai! . . . noble tace...  
Acò's pas 'cò: manco un coublet...  
Tè! m'avès coupa lou siblet...  
Alor lou Bègue de sa plaço:  
— Que... que ié fai acò? pa... passo!  
Toui... Toui... Touinoun, sariés-ti blet?  
— Ah! pèr lou cop, n'es-ti pas drole?  
Tant bèn la saupre e pas poudé...  
L'autre an, sus la pouncho dóu det,  
L'ai dicho i noço de moun drole  
Que canterian à tour de role...  
— Eh! fai tira! despacho-te,  
Touinoun, siegues pas tant patet.

L'officier frisant sa moustace  
Se redresse et répond soudain,  
Vraiment, c'est une nable tace  
Que de secourir son proçain.  
Cependant je n'y puis rien faire:  
Ce n'est pas dans votre ressort;  
Allez donc cez le commissaire,  
Le pendu vit peut-être encor.

La taulado, à pleno garganto,  
Vèire en man, à l'unissoun canto:

Il a très bien çantè!  
Bevons à sa shantè ! (bis)  
Il a très-bien çantè!

Es quaucarèn que vous espanto...  
— Un ban, un ban, zóu! pour Toinon:

Un, deux e trois!... la! nom de nom!  
Siés un flambèu pèr la roumanso!  
Aro qu'avèn garni la panso,  
Es pas lou cas de s'arresta.  
E, zóu; tres ouro de reloge  
Vague de béure e de canta!  
Tóuti s'ameriton d'eloge;  
Mai se cantavon prouvençau,  
Dins nosto lengo gènto e neto,  
Cresès qu'aurien pas mai de sau  
Cansoun, roumanso e cansouneto?  
Luego qu'estrafacion tout... Eto  
Ah! se cantavon li cansoun  
Rimado pèr nòsti pouèto,  
Cantarien coume de quinsoun.  
An! digas-me s'ai pas resoun?  
Basto que siegue bon proufèto,  
Acò vendra 'mé la sesoun! ...

Aro se, coume iéu, t'enfèto  
De resta dintre, ami leitour,  
Se cregues trop la tubadisso,  
Se siés gounfle de cantadisso,  
De brut e di vers de l'autour



— I'aurié rên d'estouant — zóu, isso!  
Anaren faire un pichot tour  
E prendre l'èr souto li roure  
En esperant que fagon courre...

## Cant III

### LI CORSO LA BATÈSTO

L'an pièi fini soun grand repas,  
Es pas trop lèu despièi que duro;  
Mai que voulès? La passo duro  
Lou païsan dins si campas...  
Quand meme agante la cigalo,  
Es pas voula se se regalo,  
Quand subre-tout i'a bèn la pas.  
Di corso lèu vai èstre l'ouro:  
De taulo alor cadun s'aubouro.  
Tóutis ensèn van d'aquéu pas  
Querre li joio, un pau pus bas,  
A la Coumuno, en zistoun-zèsto...  
Un pau la caud, un pau lou rèsto  
Pòu bèn se faire que la tèsto  
Ié vire un pau... Es rên de tout.

Li gènt arribon d'en pertout  
Vèire lou pus bèu de la fèsto.  
Vers lis amelié de Gabian  
I'a'n bèu moumen que de Sant-Pèire  
E dóu vilage li courrière  
Prenon paciènci en enrabiant:  
Li bèsti, despièi que soun lèsto,  
Avau se fan un sang de pèsto  
E bramon... Fihan e jouvènt,  
Tóuti bras dessus, bras dessouto,  
En un eterne vai-e-vèn,  
Rison, galejon sus la routo...

— Hoi! mèste Blas, tè, sias aqui?  
Vous ai cerca ‘no bello vòuto;  
Tambèn n’ ai fa de viro-vòuto...  
Coumençave de me languì...  
Mai lou tambour subran rampello:  
Alor la foulo que barbèlo  
Se rèngo de chasque coustat.  
Lou vai-e-vèn s’ es arresta.  
L’ amo dóu pople coume vibro!...  
— Anen, zóu, que la routo es libro  
E li courrière soun pouta!

Vès-lèi que prenon sis amiro...  
Zóu! un, dous e tres! lou priéu tiro  
E zóu! parton endemounia...  
De pousse en vesènt lou grand nivo  
Que, coume un lamp, vers nautre arrivo  
Sèmblo un aurige que s’abrivo...  
Tant soun li bèsti ardènto e vivo!  
Lando que landaras... Mai n’i’a  
Que rèston court... adieu? li joio!  
Aro n’i’a dous que van de front  
E vague de quicha... L’Anchoio  
Ié vèn à l’après coume un tron...  
— Quicho! — Coume un baloun la biso  
Darrié ié gounflo la camiso.  
E cadun sarro tant que pòu;  
Mai éu l’Anchoio n’a pas pòu:  
— Zóu, l’Anchoio, quicho! — Lou Bòchi  
Tambèn tant lou sarro de pròchi  
E quicho!... Ai, lou marrit countour!  
Lou gàubi eici se fara vèire:  
L’Anchoio jogo un poulit tour  
I bèu proumié que laisso à rèire.,  
— Eu, vo, que n’a un de courrière!

‘mé lou tambour que lis esmòu  
Aquéli bèsti sèmblon folo:  
Landon que tocon pas lou sòu...  
Aquelo de l’Anchoio volo,  
Manjo la pousse en reniflant.  
Lis àutri dous darrié: flin flan,  
De-bado se baton li flanc...

E lou tambour toujours rampello  
Pèr lou que gagnara la bello:  
Rapataplan, rapataplan,  
L'Anchoio arribo triounflant!

E n'en voulès de cridadisso!  
Es uno inmènso trounadisso  
De picamen de man que vai  
D'un bout à l'autre...  
— Anen, ma brido,  
Dounas-me-la, 'm' acò pas mai!  
Tron de pas l'èr! l'Anchoio fai,  
— Enlevez-le! lou pople crido.  
— Vole ma brido, tron de sort!  
Sabès qu'aquéu jue me vai gaire?  
M'avès deja bèn garça 'n caire!  
— Vivo l'Anchoio! enca pus fort,  
Brave!... D'aquéu moustre d'Anchoio,  
Toujour éu qu'aganto li joio!

Après li muou, vènon lis ai,  
Lis ai testard. I'a rèn bessai  
Qu'amuse tant la pouplasso;  
Mai pèr li faire resta 'n plaço  
Sabès que n'es un de travai!  
Boudiéu! An bèu li metre en ligno:  
Aquéu boulègo, aquéu reguigno.  
Dirias qu'an tóuti pres la guigno  
An-ti begu peréu? Noun sai;  
Mai lou fèt es qu'an ges de pauso  
E que degun pòu li teni.  
Vàutri que sabès tant de causo,  
D'aquéu sang viéu trouvas l'encauso?...  
I'an-ti trempa lou pan beni  
Dins lou vin pur? Acò's acò  
N'i'auran douna belèu à jabo:  
Lou vin fai pas de sang de rabo.  
I'aura pica sus lou cocot;  
N'en fau pas tant i bourricot.  
Pardiéu! la provo es que si mèstre  
Mèstre d'éli podon pas n'èstre.

Li vièi ié perdon soun latin:  
— I! lou Grisoun! — Arrié, Martin!  
Coume soun testard, macastin!  
Se perd de famous cop de branco...  
— Mai vuei li bèsti n'en soun franco.  
Veirés que pièi s'entieraran,  
Dóumaci li vièi an paciènci:  
Paciènci, dison, passo sciènci.  
E basto, en jitant de long bram,  
S'entieron de brin o de bran.  
Li bon vièi prenon sis amiro...  
— Aquesto fes, hòu! lis ancian,  
Ié sian o ié sian pas? — Ié sian!  
Zóu! un dous e tres! lou priéu tiro...

Belèu li cresès luen deja:  
Regardas-lèi foulastreja;  
— I! Grisoun! — I Blanquet! Brr! Ja!  
Quau tiro à dia dins uno draio;  
Quau se tanco à-n-uno muraio  
Vague de se rascla lou péu  
E tant d'autre que fan coume éu;  
Quau pièi dins li gara varaio  
Pèr prendre lou camin dóu mas;  
Quau d'un paro-soulèu s'esfraio  
E tiro iròu de-vers l'ermas  
Mandant lou mèstre faire tèsto  
Dins li caussido e li ginèsto...  
E vague de rire à soun nas!  
E l'ai de landa vers l'estable...

Pèr d'acò rire, imaginas,  
I'a que li nèsci e li jouinas.  
— Anas rire pus luen, anas!  
Li vièi, sauprés, soun respectable.  
— Aquéu jouvènt es detestable!

Veici tres ase qu'an pas fre:  
— Coume soun lèri li tres ase,  
Pimpa de nõu, noun vous desplase!  
Mai pèr li faire fila dre  
Fau èstre encaro proun adré.  
Eici quau vai piano, vai sano...

Noun vous estoune se van plan!  
D'ùni tiron pèr la caussano  
E d'autre pèr la co! que plan!  
Coume voulès que li bourrisco,  
Paure, fugon avans? Noun risco!  
An-ti bèn tort d'avé la bisco?  
Aquéli jouine an tant de sèn  
Coume un grapaud de co... Vesèn  
'mé mèste Blas que sian ensèn  
Lou laid jue que fan i courrèire.  
Li cavalié tambèn fau crèire  
Que ié veson, car, zan! à rèire  
Jogon dóu bastoun... — Ai! — Blanquet  
Dreissant la co, zan! de voulado  
Tambèn ié semound un bouquet  
Qu'embaumo pas la giróuflado...  
— Brave, Blanquet!... As pita, que?  
Fan au marrias qu'es tout mouquet,  
Te l'amerites, gros arlèri.

Mai i tres ase gai e lèri,  
Subran ié pren de refoulèri,  
Lando que landaras!... Di tres,  
Lou bèu proumié levant lou mourre  
A dia subran se met à courre,  
Quitant la routo, vers li roure  
Ounte bèsti dóu Plan, au fres,  
Pescon au saquet de civado  
En esperant tambèn soun tour.  
L'aguessias vist au grand countour!  
Oh! d'aquel ai! quento abrivado!  
Couquin! lou terrible animau!  
Lou cavalié s'est vist bèn mau:  
Lou paure l'a 'scapado bello.  
Davans sant Aloi pietadous  
Pòu faire, amount dins sa capello,  
Brula 'n bèu cierge e... meme dous!

Mai lou tambour toujours rampello:  
Rapataplan, rapataplan.  
Lou Bistouquet paure, flin flan,  
Se demeno, se bat li flanc.

— Zóu, Mimi, quicho! de tout caire  
Cridon li gènt. Mimi pecaire,  
Se vèi, fai proun tout ço que pòu;  
Mai que Blanquet n'ague pas pòu,  
Blanquet gagnara, se Diéu vòu:  
Blanquet, Grisoun se dèvon gaire.  
Blanquet, pamens a mai de vanc.  
— Anen, Grisoun, un pau de voio  
A bèu quicha; mai es en van...  
Anen, Blanquet gagno li joio...  
Blanquet arribo en s'abrivant.  
— Vivo Mimi! — Mimi n'es gounfle  
I'an mes lou bounet de coutoun  
Que ié baion coume guierdoun  
E, zóu! lou porton en triounfle!  
Oscó! pèr lou brave Mimi!

— Que n'en pensas, moun bèl ami?  
Aquelò curso vous agrado?  
Me fai mèste Blas. La vesprado,  
S'arribo ges de mau-parado,  
Belèu que se passara bèn.  
Lou pople s'amuso tambèn.  
Mai iéu ai vist de curso mounte  
L'ase que gagno es lou darrié;  
Vesès qu'acò n'es pas parié;  
Mai fau que l'avèrsàri mounte  
Sus l'ai de l'autre. Es amusant.  
Se faguè 'nsin i'a quàuquis an.

— Mai an fini de faire courre?  
— Nàni, me dis, souto li roure,  
Vesès, i'a 'nca li muou, lis ai  
Qu'an fa veni dóu Plan Sant-Pèire.  
Sabe pas trop ço qu'anan vèire...  
I'aura d'entravadis bessai...  
Sabès... quand s'agis de la bourso...  
Li Planen, de brin o de bran,  
Dèvon, pèr èstre de la curso,  
Paga l'escot. Coume faran?  
Sabe pas trop... L'emboui es grand!  
E caufó abord! e pèr de causo  
Que fan susa li cacaluso:

S'escaufon la bilo pèr rèn.  
Anen, devès èstre au courrènt,  
Parai, de tout ço que se passo?  
— Pas tant qu'acò, mèste Blas! — Ah! ço,  
Mai galejas? Eh! bèn, veici,  
Brave Moussu: avèn eici,  
Dous grand partit que soun ferouge.  
— Parle ni di Blanc ni di Rouge  
Nàni! — Counèisse acò, si, si!  
— Anen, vese qu'avès sesi.  
Aro, veici la lèi qu'eisisto:  
Au grand repas quau noun assisto,  
Se vòu faire courre, ma fisto,  
De sant Aloi la règlo vòu  
Qu'aquéu doune quaranto sòu,  
Coume lis estrangié. Fau dire  
Qu'encuei d'amount coume d'abas  
An fa chascun soun grand repas.

Ié doune pas tort, mai lou pire  
Es que li Planen, pèr malur,  
Pagaran pas de tout segur.  
Aquel emboui despièi que duro  
Pièi à la longo s'amaduro.  
A l'encant s'es proun remarca  
Que vivon coume chin e cat  
Tant podon se garça 'no rousto...  
— Hoi! mèste Blas, me fasès pòu!  
Se batre pèr sant Aloi! — Pòu!  
Mai nautre eici sian à la sousto:  
E basto sauve-se qu pòu!  
An jamai bèn pouscu se vèire  
Mai pièi tant turtavon lou vèire  
Ensèn pèr sant Aloi. Mai vuei  
Acò's plus 'cò. La poulitico,  
Emé si passiouun frenetico,  
A semena pertout lou juei...

En bas, ah! n'i'an fa de proumesso!..  
De breguetian e de coumés,  
A man toucado, i'an proumés  
Que lou dimenche aurien la messo,  
Qu'uno capello, avans sièis mes,

Sarié bastido!... — Ah! n'es bèn uno  
Acò de blago! — e la Coumuno,  
Gaire après! — Lou pople coume es  
Quand meme!... — An deja lis Escolò  
Es juste, e dise pas de noun.  
Un jour vendra que sus la colo  
I'aura pas 'n cat, pas 'n cabanoun  
E que la colo sara mudo...  
Es lou prougrès: tout se tremudo!  
Emé lou tèms acò vendra,  
Que Broussinet, bon grat, mau grat,  
Fau que davale dins la Plano  
Ounte la vido es abelano;  
Mai, diàussi! pièi an pas besoun  
D'èstre tant inquiet coume soun  
E de nous faire tant li bano.

Marto fielavo, aro debano...  
Lou pople es bèn tau que lou fan:  
Veirés qu'un jour nòstis enfant  
Renegaran lis us di rèire  
Emai sa lengo, emai si crèire  
E qu'auran crento dóu magau...  
Sian tóuti fraire, libre, egau!  
Eto, vivo la Republico!  
Es pèr acò qu'en bas la clico,  
Pèr la resoun qu'en bas es... bas,  
— Aquelo coume l'atroubas?  
E que la colo es un pau... auto  
— O, coume s'èro de sa fauto  
Au noum de santo Egalita,  
Pèr principe de nivelage,  
La clico vòu faire sauta  
D'un soulet cop colo e vilage !...

— Sias trop coumique, mète Blas:  
Dóu tèms di Fado aqui parlas?  
— Pèsqui-pas! — Quouro fan mai courre?  
— Courre? mai, paure, escoutas-lèi:  
Parlon de se roumpre lou mourre!  
Es mai lou Plan que fai la lèi...  
Ausès, ausès quento cridèsto!...  
Aro se traton d'estrangié...



— S'acour daran! — I'a pas dangié!  
Ausès, ausès! cridon batèsto!  
Jusquo li fremo an soun partit.  
— Farian belèu miés de parti.  
— Tenès, se vous dise de conte:  
Aro se traton d'animau...  
— Vès, se menaçon..., viro mau...  
— Ausès: — Te vau regla toun comte,  
Vièi rascas! — S'aganton... Ai! ai!  
— Vène, t'espoutirai la boulo!...  
Paurous, lou fihan se treboulo  
Jitant subran de crid d'esfrai...  
Lèu lèu s'amoulouno la foulo...  
A cop de poug, à cop de pèd,  
Macon pertout sènso respèt...  
— Li separan, que? — Cambarado,  
Ah! o! vai-ié, tu, se t'agrado!

Maco que macaras. Dins l'èr  
Mouton de crid brutau e fèr:  
— Zóu, maco! agues pas pòu, vai, maco !  
Di dous n'i'a un que toumbo e raco  
De sang... L'autre ié vai dessus  
E souto si geinous lou biho,..  
Alor de fremo emai de fiho:  
— Ai! qu'on l'estripe, bon Jésus !  
E la foulo toujours regardo...  
Aqui i'a pas meme lou gardo!  
Anen, calas, aro n'i'a proun!  
Mai n'en vèn d'autre dins lou round...  
Veici lou Baile qu'es feroun.  
Pèr sòu volon blodo emai vèsto...

N'en vèn dè, pièi trento, pièi cènt:  
Tout acò pico, crido ensèn.  
Se vèi que de bras e de tèsto  
Es un orre mouloun de car  
Qu'en mescladisso espetaclouso  
Se mòu, se tuerto e qu'à l'escart  
La foulo encaïno jalouso...  
E s'ause rèn qu'un brut: bim! boum!  
Li cop de pèd, li cop de poug,  
Coume un brut sourne de tempèsto

En quau vai s'apoundre subran  
Dis ase e di muou lou long bram...  
— Se se pòu vèire, malo-pèsto!  
De gènt autant muou que li muou!

Basto, calo pièi la bagarro:  
Veici moussu lou Maire, garo!  
'm' un èr que dis: Iéu siéu d'Auruou,  
M'en foute!... E pièi, refleicioun facho:  
— Au nom de la loi! — Bello facho,  
Anas vous frisa li moustacho!  
— Sabès que... se vouliéu... pamens!  
— Se venès pèr cerca chicano,  
Anas-vous-en rascla de cano!  
Fau respecta... la cherpo... au mens!  
— Anas-vous-en dounc en galèro!  
Moussu lou Maire, que coulèro,  
Quand l'an manda faire lanlèro ...  
E zóu: rapataplan planplan:  
Quau mounto au vilage plan-plan  
'mé lou tambour de Mount-Meian  
Que davans dóu rire s'espèto;  
E quau davalo vers lou Plan  
Plan-plan, sèns tambour ni troumpèto...

Eto, chascun de soun coustat.  
A-n-un que poudriéu vous cita  
Dóu nas ié manco la mita:  
Dison que lou Baile, aquéu panto,  
D'un cop de dènt lou i'a 'mpourta  
E pièi n'i'a d'autre, bèlli Santo  
Qu'an l'uei moufi, lou front maca,  
Li dènt embrigado e saunouso...  
D'autre van goi, d'àutris enca  
Sèmbelon grafigna pèr de cat;  
Quasimen tóuti soun marca  
Coume de fedo dóu marcat.

'm 'acò, dins sa glòri ufanouso,  
Lou soulèu d'or, sus aquéu rai,  
Gisclo à tremount un darrié rai...

## Cant IV

### MÈSTE BELOUN E SANT LABRE MÈSTE ALOI E LI MASCO — GRAND SABAT LOU SANT ALOI DÓU DIABLE

Belèu qu'après la mau-parado  
D'aquelo fèsto mal-astrado  
Que vous a fa tant referni,  
Avès cresu, bèu cambarado,  
Qu'aqui tout fuguèsse fini.  
Ah! pèsqui pas! Après ma jouncho,  
Ma garbo estènt deja rejouncho,  
Coume vous ferme lou cresiéu.  
E lou mai nè quau es? Es iéu,  
Iéu tant countènt de moun oubreto  
Qu'aro fau mai me bouta 'n freto  
E tourna-mai trouva lou fiéu  
Dóu raconte que vous fasiéu.  
Acò, sabès, m'amuso gaire  
E m'a deja bèn garça 'n caire.  
Me respoundrés belèu: Vejan,  
Isso! perqué te logues, Jan?  
Mai basto, anen, coume que vire,  
D'affaire ansin es pas de rire.  
Broussinet a mau vira;  
D'encaro un pau viravo au pire.

Se n'en fau crèire lou curat  
Que n'es esta tout maucoura,  
Lou paure, à n'en perdre la tèsto,  
L'endeman d'aquelo batèsto  
Lis estroupia, li matrassa,  
Siegue en carreto o 'n jardiniero,  
Avau li veguèron passa  
Que l'ouro èro enca matiniero.  
E monte anavo aquéu mouloun?  
A Rians, vèire mèste Beloun.  
Mèste Beloun — parle dóu paire,  
Oh! lou brave ome! — es l'adoubaire

Di mèmbe rout, di mèmbe tors  
E lis adoubo sènso esfors:  
Un doun de Diéu qu'a sus li cors.  
E coume fai? Tè, 'mé lou pousse  
Quicho lou nèr e, mai que pousse,  
Cra! qu'acò i'es! Dins soun gros det  
Que de vertu, que de poudé!  
Mèste Beloun a fa si provo.  
En-lue pas soun parié se trovo;  
'm'acò pas marchand d'embarras.  
Tenès, pode bèn vous lou dire:  
Un ome s'èro rout lou bras;  
Lou i'adouberon; mai, pauras,  
Bèn mai souffrissié lou martire...  
— Eh! vai à Rians, ié fai quaucun,  
Franc de mèste Beloun, degun  
T'adoubara lou bras! Ma fisto,  
Mèste Beloun es un artisto;  
Pèr éu acò's lou Be-a-Ba,  
Vai-ié! — Ié vai de guerro lasso:  
— Mai aquéu bras es pas sa plaço;  
Quau tron te l'a 'nsin adouba!  
Beloun s'escrido. Bono Maire!  
Siés ana vèire un estamaire!...

'm'acò fai ni uno ni dos:  
Ié pren lou bras d'uno man gaio,  
Chaspo, tiro, lou desnougaio  
E, cra! i'embouito mai lis os.  
L'autre jito qu'un crid, pecaire,  
Que l'ausiguèron de tout caire...  
— Dins quàuqui jour tourna-mai pos  
Te servi d'aquéu bras, se vos.  
Se vous fasiéu, vès, lou raconte  
De si gèsto, perdriéu lou comte.  
Beloun, oh! lou grand benfatour!  
Oh! quant n'en fai de meraviho!  
Li pus grand mège, li dótour  
Ié vènon pas à la caviho...  
Es couneissu de tout coustat.  
Quant n'i'a que se ié fan pourta?  
Se voulias tóuti li coumta,  
Poudès me crèire, aurias proun peno.

Ié vèn de gènt de touto meno:  
Quau pèr lis os, quau pèr li veno,  
Quaucun s'enfaucho, zóu, se meno  
A Rians, vèire mèste Beloun.  
N'en vèn de pertout: de Marsiho,  
De Draguignan, d'Ais, de Touloun.  
Beloun de-longo tèn sesiho.  
Li gènt i'an fe. Lou doun de Diéu  
Passo i Beloun de paire en fiéu.  
— Mai aquéu doun, aquelo sciènci  
Coume acò i'es vengu? — Paciènci!  
Vous lou vau dire pan pèr pan,  
Coume lou tène d'un coumpan  
Qu'emaï siegue un pau galejaire,  
Troumpo jamai, à moun vejaire.  
Se proumié s'es troumpa, pechaire,  
Alor sian dous que nous troumpan.

Un pelerin dins la countrado  
Passavo en demandant soun pan.  
Just au mas di Beloun, pan! pan!  
Vai demanda la retirado.  
Èro l'ivèr, à la vesprado.  
Tèms negre. Lou roumiéu, ai-las!  
Avié la fringalo, èro las  
E jala: toumbavo de glas,  
E l'auro tant boufavo forto  
Qu'aurias pas vist un chin pèr orto.  
Mèste Beloun ié duerb la porto  
E 'n lou vesènt à la clarta  
De soun calèn, es espanta.  
—Perdoun, brave ome caritable,  
Au noum de Diéu, la carita!

Un tros de pan! Dins un estable  
Anue poudrias pas m'assousta?  
L'ome avié l'èr tant respectable,  
Mau-grat si roupicho en estras,  
Que lèu Beloun ié dis: — Intras,  
Intras, brave ome! — L'oustalado  
Pròchi dóu fue s'èro entaulado.  
Alor lou roumiéu se caufè,  
Pièi lou faguèron metre à taulo:

Disié de tant bèlli paraulo  
Que d'èstre un sant fasié l'efèt.  
Pèr plesi l'escoutavon. Quouro  
D'ana dourmi pièi piquè l'ouro,  
Lou bon roumiéu emé grand gau  
S'anè jaire dins un lié caud.  
E l'endeman, revoi, alègre,  
Avans de parti, lou pelègre  
Fai à Beloun soun gramaci:  
— Avans que m'en vague d'eici.  
Ié dis, d'abord que sias tant sage,  
Pèr tout lou bèn que m'avès fa,  
Vole tambèn pèr un benfa,  
Marca, brave ome, moun passage.  
A voste fue me siéu caufa,  
M'avès trata coume un di vostre:  
Quau douno i paure, presto à Diéu.

Voste bon cor i'es agradiéu  
E soun poudé vòu que se mostre  
Sus vous e sus vòstis enfant;  
Lou bèn qu'i paure li gènt fan,  
Lou fan à-n-Éu. Pas e bèn-èstre  
Sus vous avèngon longo-mai!  
Diéu vous acordo un doun, o mèstre!  
Que vous defautara jamai!  
Diéu vous garde! — Diguè pas mai  
E partiguè.... — M'a tout l'èr d'èstre  
Un benurous aquéu roumiéu;  
S'a di vrai 'quel ome estrange,  
Moun Diéu, que bonur es lou miéu!  
Faguè Beloun traspourta is ange.

Aquéu roumiéu quau èro dounc?  
Èro sant Labre qu'en guierdoun  
I Beloun a leissa lou doun  
Qu'éli despièi an de-countùni.

De Broussinet li gènt fidèu  
Mèste Beloun, coume se dèu,  
Lis adoubè; mai n'i' aguè d'ùni  
Qu'èron peréu forço endeca  
E qu'à Beloun cresien panca

E n'i'a toujours meme à Sant-Pèire  
D'aquéli que volon pas crèire,  
Que, pèr miés faire, anèron vèire,  
Devinas quau, bràvi legèire?  
Anèron vèire mèste Aloi,  
Aloi lou masc qu'èro enca goi  
D'un cop de pèd davans la cambo  
E que toucant soun mas soulet  
Prenié lou fres au ventoulet,  
La bando à soun entour se rambo:  
— Bon sèr, mèste Aloi, coume anas?  
— Vai forço miés, bràvi coulègo;  
Pamens fariéu panca 'no lègo...  
Nous an foutu li capounas!  
M'en vau pas dóu Pèd-de-la-Colo  
E, vès, m'amuse en de bricolo.  
Oh! coume avès agu bon nas!  
La fremo es encò di vesino,  
Li drole courron dins l'ermas,  
Vau miés qu'intren dins la cousino:  
Siéu tout soulet pèr aro au mas.  
Intren, charraren à nosto aise  
Que sus d'eiçò cadun se taise!

E mèste Aloi s'aubourè d'aise  
En s'ajudant de soun bastoun.  
Dins la cousino, en un cantoun,  
Ajoucado sus d'uno branco  
Vesias uno galino blanco,  
E pièi, un pau mai escoundu,  
'mé de grands uei lusènt, un du  
Que fasié pòu; pièi uno graio;  
E pièi, penjado à la muraio,  
La pèu de quauco laido serp  
Que ié demandon en que sèr:  
— Porto bonur! — Sus d'uno lauso  
Avien brega de cacaluso...  
Enfin, sus la mastro, un gros cat,  
Un gros cat negre èro à rounca.

Entendóumens lou masc pendoulo  
Au vièi cremascle uno grando oulo.  
Abro lou fue, pièi fai subran:

— Sias vengu, poudias pas miés faire!  
Tout-aro li masco vendran  
'm' acò vous escounjuran.  
Car pèr tout mau, pichoun o grand,  
I'a de remèdi soubeiran.  
Reglaren pièi un gros afaire,  
Car fau que de brin o de bran  
Veguen la fin de tant d'escorno.  
Dins Malo-Coumbo founso e morno,  
Au clar de luno, après soupa,  
Li masco an di de s'acampa.  
Nosto oulo au cremascle pendoulo;  
Lou lèu vai bouli dins nosto oulo;  
L'oulo vai lèu se destapa;  
E quand d'aquelo orro bagarro  
Saupren l'encauso, garo, garo!  
Aguïo, espingolo emai lèu  
Nous diran tout e lèu lèu lèu!  
N'agués pas pòu, agués cresènço!  
Ai fe qu'auren bono escasènço.  
D'amount podon faire soun sa,  
Senoun li faren lèu descèndre:  
Après Carnava, pèr li Cèndre,  
Broussinet sara debaussa!...

.....

O Broussinet, nis de vipèro,  
As bèu nous mourga d'eilamount,  
As bèu faire l'empèri, espèro,  
Davans l'engèni dóu demoun,  
Vai, calaras ! ... Nautre, en revenge,  
O, o, te jitan l'escoumenge:  
Pèr li bano de Lucifèr,  
Pèr li puissanço de l'infèr,  
E pèr lou tron e pèr lis astre,  
Veguessian tóuti li desastre  
Toumba sus tu, t'aprefoundi,  
Païs maudi, maudi, maudi! ...

Ansin diguè lou masc ferouge  
Coume lou fue devengu rouge,  
Sarrant li poung, mut, sournarou,



Quand quatecant s'entènd un brut  
Coume quaucun, tè, que bacello:  
De l'oulo alor la curbecello  
Part en virant. Coume un grand vènt  
Lon brut estrange vai e vèn  
De la feniero à la cousino  
Fin-qu'à la croto... Lis eisino  
D'esperéli sus la paret  
Resclantisson... Que chafaret!  
Subran uno flamo varaio  
E vai dansant long di muraio  
E s'avalis coume un uiau...  
Es pièi de quilamen, de miau,  
De boufadis à la sarraio...  
Lou gros cat negre fai de bound,  
Lou du, la galino, la graio  
Volon, s'arrapon au plafound...  
E dóu plafound destressounado  
Part un vòu de rato-penado  
Que de sis alo lou frou-frou  
Espauririé de loup-garou...

Au pus fin ié toumbon li braio...  
Aro es lou tuert de la terraio:  
Bim! d'eici: boum! d'eila: bim! boum!  
Au brut un autre brut s'apound.  
Dins la cousino tout trantraio...  
Lou masc aro meme s'esfraio...  
Sèmblo que toumbo de caiau...  
Ié tenènt plus, cadun s'entrauco  
I recantoun...— Istars dounc siau!  
Crido lou masc d'uno voues rauco,  
L'esprit travaio!... De la pòu  
Cadun s'esbigno coume pòu...

A Broussinet se tèn dos fiero  
Qu'en lue se vèi pas si pariero:  
Es pèr li Cèndre la proumiero  
E l'autro es lou Divèndre-Sant.  
Aro, siegue dich en passant,  
Vous l'afourtisse sènso nasco,  
Aquéli dos fiero es li masco  
Que lis an establido antan.

Quant i'a d'acò? mai de cènt an,  
Mai de dous cènt, belèu, ma fisto,  
Despièi que Broussinet eisisto,  
Demandas i Broussinetan,  
Vous n'aprendran segur autant.  
Saupre ço que podon ié vèndre,  
Pau nous enchau. Coume en pertout,  
Aqui se vènd un pau de tout:  
De cebo e de broussin atout,  
Ço que fau saupre subre-tout  
Es que dimècre emai divèndre  
Soun pèr li masc jour de sabat.  
Acò poudié pas miés toumba.  
L'endevenènço es manifèsto

Lou dimars-gras faguerian fèsto  
A Broussinet — Es bèn permés,  
Eto, quand restas pièi de mes  
Dintre, encastra coume d'anouge,  
L'ivèr, i païs ivernouge,  
Que i'a pèr sòu dous pan de nèu,  
Que lou soulèu es mourtinèu,  
Qu'en l'èr à pèiro fèndre jalo  
E, qu'amaga souto sis alo,  
Lis auceloun se tènou quet  
E que, sènso saupre perqué,  
Sias triste, emai sigués felibre  
Que sias de-longo emé li libre,  
Vesènt degun, soulet toujours,  
Enfin quand fai de pus bèu jour,  
Es bèn permés de se revèire  
E de turta meme lou vèire  
Quand vous trouvas rèn que d'ami.

La nue pousquère pas dourmi:  
Aurias cresu que sus la plaço  
I'avié touto uno populasso...  
Au fenestroun mete lou nas:  
Vese uno bando de jouinas  
Tout mascara, se dounant d'ande,  
Autour d'un fue faire lou brande  
Emé de crid lugubre e fèr...

Boudiéu, que chamatan d'infèr!  
Adiéu paure, adiéu paure,  
Adiéu paure Carnava! ...  
Lou paure Carnava brulavo ...  
E lis oumbro, à la clarour blavo,  
Contro lis oustau, pèr moumen,  
S'aloungant demasiadamen,  
A bódre, en negro ribambello,  
Dóu tèms que lou tambour rampello  
A n'èstre l'aire estrementi,  
Danson un brande fantasti...

Quand piéi i'aguè 'no bello vòuto  
Que li fasien si viro-vòuto,  
Quand Carnava fuguè brula,  
Prenguè pièi fin la grand bramado  
E de la plaço apasimado  
Cadun partè d'eici, d'eila...  
Deja plegave li parpello  
Quand sus moun front sènte uno man...  
Boudiéu!... — Ah! tu la passes bello!  
Dau! dau! dourmiras mai deman!  
Fau qu'emé iéu tu vèngues aro!  
Me fai ansin d'uno voues claro  
Un fouletoun. Autant- lèu, pòu!  
E sènso avé touca lou sòu,  
Sabe pas coume, vite, vite,  
Devinas ounte me capite?  
Iéu me capite sus lou cop  
Amount sus lou baus que susploumbo  
La vau founso de Malo-Coumbo,  
Au diable verd, tè, rèn qu'acò!...

Se vai avau pèr uno draio  
Ras de laqualo un valat raio,  
Un grand valat venènt dóu Plan  
Qu'après avé raia bèn plan,  
En arribant à Malo-Coumbo  
Subran dins un toumple trestoumbo  
m'acò de roucas en roucas  
Boundo e reboundo emé fracas  
Fasènt tuba d'escumo blanco  
Entre d'aubrihoun qu'espalanco.

D' aqui vai se perdre en un clar  
Qu' avau miraio lou cèu clar  
E qu' avesino uno grand prado  
Ounte li masco, à la vesprado,  
Fan sabat. Contro lou ro clin  
Aqui s' atrovo un vièi moulin  
Rejoun de dos vièi sourciero:  
La Tanto Roso e la Marciero  
Que quand l' estiéu fai pièi trop caud  
S' estremon au Gou dóu Cigau,  
Qu' es uno baumo pintouresco  
S' enfounsant dins la roco fresco  
Ounte li masco, i jour marcant,  
En secrèt tènnon sis acamp.

Eh! bèn, li masco lis ai visto,  
O, o, lis ai visto d' en aut  
Avau dins la vau sournou e tristo  
Menant soun sabat infernau.  
Tóuti, sus de manche d' escoubo  
Encavalado, fan lou round.  
Plantado coume de queiroun,  
Tènnon counsèu... Aqui s' adoubo  
Un plan dóu diable, venjatiéu!  
Subran vers lis astre de Diéu  
S' enauro un cant brounde e catiéu:

— O bello nue d' estello clavelado,  
Divo di Masc, bello nue qu' adouran,  
Rataplan!  
Que toun aflat plane sus l' assemblado,  
Ombrejo-nous de ta capo d' aram!  
Rataplan!

E zóu, tout-d' un-tèms folo e nasco,  
Zóu, vague de sauta li masco:

— Guerro, guerro i maufatan!  
Zóu, faguen la guerro!  
Satan! Satan!  
Tu qu' ahisson tant,  
Ti gràndi coulèro  
Lèu lèu atubo-lèi!

Fai vèire à la terro  
Que fas soulet la lèi  
E que siés noste Rèi! (bis)  
Tra-la-la-la, la, la, la, la....

— Dóu grand Sabat, dis obro de mistèri,  
Es pas trop lèu, l'ouro marco au cadrant,  
Rataplan!  
Sutre l'esprit e sutre la matèri  
Noste poudé que se mostre subran!  
Rataplan!

E zóu, enca mai folo e nasco,  
Zóu, vague de sauta li masco:

Guerro, guerro i maufatan!  
Zóu, faguen la guerro!  
Satan! Satan!  
Tu qu'ahisson tant,  
Ti gràndi coulèro  
Lèu lèu atubo-lèi!  
Fai vèire à la terro  
Que fas soulet la lèi  
E que siés noste Rèi! (bis)  
Tra-la-la-la-la-la-la....

— O maje Esprit que trèves la nue sourno,  
Rèi dis Infèr, bèl esprit soubeiran,  
Rataplan!

Sorte lèu lèu de ta negro cafourno,  
L'ouro a pica: nautre eici t'esperan!  
Rataplan!

E zóu mai que mai folo e nasco,  
Zóu, vague de sauta li masco:

Guerro, guerro i maufatan!  
Zóu, faguen la guerro!  
Satan! Satan!  
Tu qu'ahisson tant!  
Ti gràndi coulèro  
Lèu lèu atubo-lèi!

Fai vèire à la terro  
Que fas soulet la lèi  
E que siés noste Rèi! (bis)  
Tra-la-la-la-la-la-la....

.....

E, patusclant entre li tousco,  
D'alín subran, dins la nue fousco,  
Menant après éú grand varai,  
Li bano cencho de tres rai,  
Vers Malo-Coumbo un menoun lando...  
Se tanco au mitan de la bando  
Dre sus si cambo de darrié:  
— Zóu, zóu, que n'en vèngue d'oubrié!  
Éú fai ansin d'un èr trufaire,  
Sant Aloi peréú l'anan faire!  
Lou gros bestiàri tant que n'i'a,  
Zóu, qu'eici vèngue endemounia!  
E, coume a di, fièr s'estalouiro...

Carga de cordo bihadouiro  
Veici qu'arribo dins la vau  
D'ase, de muou e de chivau...  
E lou menoun de brama: — Zoubo!  
'm'acò sus si manche d'escoubo  
Ié servènt quàsi de timoun  
Li masco volon peramount  
Vers Broussinet, enferounado,  
Tenènt li cordo debanado  
Qu'au vièi clouquié, bèn sus l'autour,  
Amarron lèu d'un triple tour.  
Dirias de gigàntis aragno  
Fielant damount soun estaragno...  
Tout d'un alen, sènso repaus,  
Li bèsti escalon sus lou baus  
Caduno à sa cordo atalado.  
Oh! boudiéú, quento troupelado!  
— Eh! bèn, sias lèsto, cap-de-noum?  
Bramo d'avau l'orre menoun.  
— Lou sian! — Zóu, que la pèu s'estire!

Li bèsti coume de satire  
Tiron... tiro que tirarás...

Li cordo teson... — I! moustras!  
Tout lou bestiàri s'esperlongo...  
I! Ja! — mai li cordo à la longo  
Tant teson que tout-d'un-cop: cra!  
Peton li cordo... — O mal-astra!  
Mai iéu lou jure pèr mi bano,  
Fau que lis ague li campano!  
Reno d'avau lou diable inquiet  
Moustrant sis arpo au vièi clouquié.  
— Zóu, pourgès-me la dinamito  
Jure qu'un jour me fau ermito  
S'acò d'aquí ié fai pas rên! —  
Lou diable alor vai en courrènt  
Sus lou pendis de la mountagno  
Ounte, escoundu pèr li baragno,  
S'atrovo un trau vaste e prefound.  
L'aigo trespiro dóu plafound.  
Es un curat que, de sa bourso,  
Aguènt aquí trouva 'no sourso,  
Autre-tèms avié fa cava:  
Mai lou counsèu — acò's prouva  
Ié vouguè pas veni 'n ajudo.  
Vaquí perqué l'aigo es perdudo  
E qu'adaut moron de la set  
Quand li cisterno soun à se.

Lou diable, en vesènt talo aubeno,  
Pèr soun pres-fa tiro plus peno:  
Fourro lèu lèu — n'es pas foutrau  
La dinamito au founs dóu trau.  
Autant-lèu la mecho atubado,  
Lou diable part à l'escapado  
E desaparèis d'un soulet bound...  
Quand tout-d'un-tèms, paure vous: boum!!!  
Coume un cop de canoun que peto...

Sabès, quand vous fan la cambeto,  
E que toumbas de vosto autour?  
M'es arriba lou meme tour:  
Pòu! dins moun lié pique de mourre,

E moun lié, zóu! vague de courre!  
E pataflòu, ma lampo au sòu,  
Ma lampo en vèire de dès sòu

En milo tros... Oh! de ma vido  
Passe plus de nue tant marrido...

Cresènt de pantaia belèu,  
Me chaspe bèn, me lève lèu  
Avié moun lié chanja de plaço...  
Ma lampo, adiéu!... Moun sang se glaço  
Siéu pas 'ndourmi, siéu pas fada!  
Oh! Broussinet s'es profunda!

Pèr vous prouva qu'es pas de conte,  
Vau d'aquéu pas m'en rèndre comte:  
Mete la tèsto au fenestroun:  
Fai panca jour: mai vese proun,  
Au clarun fousc de tant d'estello,  
Vese que d'amount, caspitello!  
Broussinet sèmpre es bèn quiha!...  
Mai diàussi, alor, dequé tron i'a?...

.....

Entandóumens, dins la sourniero,  
Jaufret moun brave sacrestan  
Qu'aquéu gros brut esfraiè tant:  
Fasènt babòu de la feniero:  
— Avès pas 'gu pòu, fai Jaufret,  
Dóu terro-tremo ?

.Fasié fre.

'm' acò veguère long dis iero  
De gènt qu'anavon à la fiero...  
E iéu? Iéu dequé vous dirai?  
Ai, ai, ai, ai! oh! quente esfrai!  
M'en souvendrai tant que viéurai!



## Cant V

### A CLASTRO ROUVEIRENCO. LOU SERMOUN DÓU CURAT DE BROUSSINET.

Leitour, couneissès la Rouviero?  
Es un amèu de Broussinet.  
I'a vint oustau: es pichounet.  
I'a ges de font, ges de ribiero  
E pas 'no sourso e pas 'n valat.  
Terraire secarous, uscla  
Que de lou vèire vous cousterno.  
Dous o tres pous e de cisterno  
Qu'à soun entour, emé grand suen,  
Fan d'ourtoulaio. Dins de bouto,  
L'estiéu souvènt, avau dessouto,  
Van querre d'aigo uno ouro luen,  
A Sant Jósè que noun s'agouto  
Jamai, pèr entendre parla.  
Un pau de vigno, un pau de blad  
E quàuqui trufo entre lis erme  
Que pèr li roumpre an trima ferme  
Car ié vesès d'eici, d'eila,  
De clapié moute la moustelo  
Que lou cuniéu a tant pòu d'elo  
Se ié recato. Pièi quand vèn  
Lou mes de mai, fiho e jouvènt,  
Ome e fremo van à la rusco.

Lou sero alor, emé de brusco,  
Fan de fue moustre e, sèns façoun,  
Vague li brande e li cansoun.  
Souto lou nas, li fiho brusco  
Se laisson pas passa la busco;  
Car vèngue un ome, un vièi garçoun  
Aguènt de trop sòti maniero,

Pèr lou draia lèsto que soun,  
Boutas, e jamai li darniero!

'm' acò souto li tibanèu  
Qu'eila blanquejon coume nèu,  
Coucho la chourmo cabaniero  
Atravalido e matiniero.  
Sus li coutau, bèn à l'adré,  
A l'abri de la mountagniero  
Vesès tuba li carbouniero,

Soulo richesso de l'endré.  
Pertout de séuvo maigro e vasto  
Ounte jamai degun s'avasto,  
Franc di pastre arma dóu fusiéu  
Pèr quand li loup soun óufensiéu,  
Coume de fes, l'ivèr, arribo  
Quand dóu Verdoun quiton li ribo  
Pèr treva Malo-souco... Oh! vès,  
Es d'encountrado qu'à travès  
Se ié vèi pas meme uno routo  
E que tout passagié redouto,  
E pèr tout dire: es un desert!  
Vesès s'auboura dins lis èr  
Lou cloucheiroun d'uno gleiseto  
Que lis aucèu ié fan pausetto.

La clastro sèmblo uno presoun:  
Uno presoun, ah! segur l'èro  
Quand ié mouriéu de languisoun:  
Di capelan es la galèro!  
E i'ai resta sièis an aqui!  
Sièis an! N'i'a proun pèr se languì!  
Aviéu pamens ges fa de crime:  
Mai que voulès? acò's ansin:  
Fau que lou paure toujours trime  
Sènso tasta li bon rasin!

Un an après l'orro bagarro  
Que sabès tóuti, i'ère encaro.  
Ero à la fin de mai. Un jour  
Qu'anavo lèu èstre miejour  
Tanto Mieto metié taulo...

Boufave pas uno paraulo  
Coume quand fau de vers. Belèu  
Que n'en fasiéu... quand autant-lèu:

Boum! boum! lou martèu de la porto.  
Bòu-bòu! moun gros Fido subran  
Japo de sa voues la plus forto...  
— Mai quauque paure qu'es pèr orto!  
La porto es lèu duberto à brand:  
— Lou curat de Broussinet! osco!  
Oh! que bonur! osco, Manosco!  
Mïeto alor: — Quand n'i'a pèr dous,  
Vès, n'i'a pèr tres. Assetas-vous!  
— Siés gènt d'èstre vengu me vèire,  
Tè, pren d'abord un pichot vèire:  
Anan dina dins un moumen.  
— Franc d'uou e de poumo de terro,  
Eici trouvas rèn quasimen.  
— A la guerro coume à la guerro!

— Sabès qu'avèn ges de bouchié,  
E pièi sias pas un estrangié,  
Se manjas pas de cousteleto,  
Aurés uno bono meleto  
'mé de jamboun qu'aviéu sala.  
Pèr bèn dina fau pas dès plat!  
Courrès lèu qu'avèn la fringalo.  
— Quand as de mounde à toun oustau,  
Tanto Mïeto se regalo:  
Tambèn, moun bon, i'a rèn de tau  
Pèr metre à l'aise li counfraire.  
Es desgajado e saup bèn faire.  
— Tè, la veicito! A taulo, anen,  
Que se fai ouro que dinen.  
E dinerian coume dous prince:  
Car lou dina fuguè pas mince:  
I pàuri gènt n'en fau pas tant!

Tout en charrant d'acò, dóu rèsto,  
Lou gènt curat broussinetan  
Me vèn: — Sas que pèr nosto fèsto  
Sus tu comte mai aquest an.  
— Ah! o, se i'a mai de batèsto,

Pèr se faire espóuti la tèsto...  
— Belèu!... A te dire vrai,  
Pèr escapa la mau-parado,  
Sabe pas trop coume farai...

E pos te crèire, cambarado,  
Qu'acò me douno de soucit...  
Coume fariés, tu? — Iéu, veici  
Ço que fariéu, s'ère à ta plaço:  
Pèr countenta la pouplasso,  
Fariéu un Sant Aloi d'amount  
Em' un autre d'avau. — Ma fisto!  
Vènes de me durbi la visto.—  
Segur! D'aquéu biais Plan e Mount  
Estènt parié, poudran rèn dire  
E souffriras plus lou martire...  
— Mai... se se saup à l'Evescat?  
Ai pòu... —Ah! ço, que vas cerca?  
— Se i'escrivieú, coustarié gaire...  
— Escríeure pèr acò, pecaire,  
Vau pas la peno, veses bèn!  
Eila demandon qu'uno causo:  
De ié leissa la tèsto en pauso.  
— As bèn resoun! — Sabes tambèn  
Que pièi an coume au menistèri:  
D'un rèn te n'en fan un mistèri  
Que n'en vesès jamai la fin.  
Vau miés, ve, pèr de causo ansin,  
Soulet desbrouia sis afaire.  
Basto, sabes ço qu'as à faire!  
— Me cerque d'obro... — Longo-mai  
Qu'auras au bout cinq franc de mai!  
— Mai tu, d'abord que siés felibre,  
Digo, sus noste Sant Aloi  
Se fasiés quàuqui vers galoi?  
  
— Bèn mai! Se n'en pòu faire un libre!  
— Un libre? E di poulit enca  
Que n'en sariés belèu neca  
Se me dounaves carto blanco...  
— Iéu, vai, metrai ges de restanco,..  
— E pièi s'aviéu ço que me manco...  
— E que te manco? — Lou talènt

D'abord di felibre valènt...  
— E pièi?... — Pièi... de bihet de banco!  
— Mai li counfraire soun pas 'qui?  
— Lis ami, vo; mai li counfraire....

Auriéu lou tèms de me langui,..  
Quau es artisto es de mau-traire.

E pièi li capelan, se saup,  
L'amon pas trop lou prouvençau.

.....

An! tè, vivo la pouèsio!  
Acò n'es uno d'ambrousio!  
Faire de vers es moun plesi  
E ié counsacre mi lesi.  
Sus Sant Aloi, s'acò t'amuso,  
Farai de vers tant que voudras.  
Ma muso se croso li bras...  
Lèu lèu vau boulega ma muso!

— Ié soun mai 'mé si vers! Subran  
Crido Miéto, Segnour grand!  
Quand fai de vers vous n'en mascaro  
De papié: cra-cra-cra... Que ti!  
Apello acò se diverti! ...  
Qu'un tron cure si vers! S'encaro  
Li vers ié rendien quaucarèn...  
Que voulès que ié rèndon? Rèn!  
Fau rèn ié dire, senoun garo!  
Rèsto pièi tres ouro à-de-rèng  
Sènso que boulegue de plaço...  
Es pale alor coume un gipas.  
Se lou sone pèr si repas,  
Me dis de ié leissa la pas...

Lou trop es pièi trop. Un pau passo:  
Mai tant! Lou bèl agradamen!  
Vèi pas que sa santa s'abeno...  
Se pren pas lou tèms soulamen  
De manja. Vès, a pas 'n moumen.  
Quand es ansin d'èu tire peno...

— Mïeto! — Ai pas resoun, digas?  
Avé de tau goust à voste age!  
Aquéu qu'a 'nventa 'quel óubrage  
Dèu èstre un famous bedigas!

— Anen, anen, tanto Mïeto,  
Encuei sigués pas tant inquieto:  
Levas aquéli quatre sieto  
Que pièi nous servirés tout caud  
Un bon cafè: nous farés gau.

— Càspi! ta Mïeto, es egau,  
Coume la poudro es sèmpre vivo!  
Me fai alor moun gènt counvivo  
Mai à prepaus, que me revèn  
Tu que m'en parles tant souvènt,  
De qu'es lou Felibrige, digo?  
— D'abord que me l'as demanda:  
Lou Felibrige es ço que ligo  
Tóuti li gènt de bono ligo  
Qu'au founs dóu cor sèmpre an garda  
L'amour vivènt de la Patriò,  
E, tè, s'èron pas de fada,  
Déurien 'mé nautre èstre coutrìo  
Li capelan que proun mouquet  
Rison sènso saupre perqué  
De nosto bello e santo causo  
Qu'aparan nautre sènso pauso.  
Faudrié, car saren jamai proun,  
Qu'intrèsson tóuti dins lou round!  
Sabes ço qu'es lou Felibrige?

Es l'arc-de-sedo à sèt coulour  
Que dins lou cèu encaro lourd,  
Après li tron d'un sourne aurige,  
I pople fraire dóu Miejour  
Anoungo enfin li nouvèu jour,  
Li jour de liberta, de glòri  
Ounte tourna-mai faran flòri,  
Recounquistant pèr soun endré  
E si vièi titre e si vièi dre  
E si vièis us e si vièi crèire!

Alor lis os de nòsti rèire  
Fièr troubadou, valènts eros,  
Trefouliran dintre sis cros.  
Recouneissènt alor si traço,  
Creiren que sian de noblo raço.

Aquélis os nous parlaran  
E tè, veici ço que diran:  
« Arrasso! zóu, arrasso, arrasso!  
Li renegaire e li tiran!  
Nàutri, felen, sian esta grand;  
Mai pièi dins uno orro batèsto,  
Estènt qu'èrian dès contre cènt,  
Un jour nous 'specèron la tèsto...  
E nautre avèn peri counsènt.  
Mai nòstis os, acò's la grano  
Di meissoun drudo e soubeirano  
Que n'en sarés li capoulié  
Vàutri, felibre e cigalié,  
Qu'avès dóu sang di chivalié!  
S'avèn, un jour de maluranço,  
Toumba sus lou prat bataié,  
Grand, fièr e bèu, coume falié,  
Felen, es emé l'esperanço  
E la mai fermo asseguranço  
Que n'en aurias la remembranço!

La remembranço aqui l'avèn!  
E la largan i quatre vènt  
Pèr que l'adugon sus sis alo  
A la patriò prouvençalo,  
En tout lou pople miejournal,  
En touto la raço latino  
Qu'après avé canta matino  
E fa lou brande freirenau,  
Escoulara la Coupo santo  
Dóu vin de Diéu sèmpe versanto.

A noste pople prouvençau  
Se cridavian toujours plus aut  
Aquéli verita tant sano,  
Jamai, jamai à la caussano  
Pèr uno bando de fenat

Se leissarié plus tant mena,  
Éu, que despièi long-tèms varaio,  
Seguirié lèu uno outro draio  
Que ié farié counèisse lèu  
Lou vaste Empèri dóu soulèu!...

— Càspi! siés uno font que raio;  
M'agrado bèn de t'escouta,  
T'escoutariéu bèn d'ouro entiero;  
Mai fau parti, l'ouro es tardiero:  
De t'avé vist siéu encanta.  
— Se fau que partes, à revèire!  
Anen, touquen 'nca 'n cop lou vèire:  
— A tis estimo! — A ta santa!  
— Que Sant Aloi couche l'aurige!  
Porto-te bèn, tèn-te galoi!  
— Adiéu e... pènso à Sant Aloi!  
— O, o, vivo lou Felibrige !

Lou dimenche venènt, courous,  
De moun idèio tout urous,  
Sènso óublida la tabaquiero  
Lou bon curat mounto en cadiero.  
Soun auditòri èro noumbrous:  
Fau dire qu'èro Pandecousto,  
Acò lèu lou mete en coungousto.  
Sus lou releisset póussierous  
Passo soun grand moucadou rous;  
N'en cinso lèu uno, se mouco,  
Coume sant Pau duerbe la bouco  
E fai un grand signe de crous.  
E, res mutant, zóu, te ié mando  
Aquéu sermoun fa de coumando  
En fino lengo franchimando:

Mes très chers frères,

Vous savez  
Que dans quelques jours vous avez  
A célébrer la grande fête  
De Saint Eloi votre patron.  
Vous savez comme elle s'est faite  
L'an dernier... Tous s'en souviendront



Longtemps, hélas! dans la paroisse!  
Ah! très chers frères, quelle angoisse!  
Eut à souffrir votre curé...  
J'en suis encore tout navré...  
Vraiment ce fut un grand scandale  
que je n'aurais pas voulu voir.

Voyons, à quoi bon que j'étale  
Devans vos yeux ce tableau noir?  
Je vois toujours le sang qui coule,  
J'entends les étrangers en foule  
Criant, saisis d'un grand effroi:  
« Il est joli leur Saint Eloi! »  
Depuis trente ans que je suis prêtre,  
Bien plus, depuis que je suis né,  
Vous ne le croirez pas peut-être,  
Ce que je vis à Broussinet  
L'an passé, jamais de la vie  
Je ne l'ai vu! J'avais envie  
De demander mon changement  
Pour échapper à ce tourment...

E dins la glèiso, de tout caire,  
Li devoto dison: Pecaire!  
Tant lèu de nautre es-ti sadou?  
D'ùni sorton lou moucadou  
En regardant lou predicataire  
Que coumpren bèn, éu, d'eilamount  
L'efèt que fai aquéu sermoun.  
E zóu, que n'en cinso mai uno.  
Sènso perdre lou fiéu, tout d'uno:

Et maintenant ce n'est pas tout:  
Ecoutez-moi, mes très-chers frères,  
Et comprenez-moi bien surtout:  
Pour apaiser ces vents contraires,  
Ces deux courants pernicieux  
Qui troubleraient la paix des cieux  
Et qui pourraient sur le village  
Nous attirer un noir orage,  
— Il faut, voyez-vous, en finir  
J'ai décidé qu'à l'avenir  
On fera — que nul ne s'en froisse!

Deux Saint Eloi dans la paroisse!...  
Quelle paroisse en fait autant  
La nôtre en sera toute fière,  
Ainsi chacun sera content.  
Dimanche prochain, à Saint-Pierre;  
Le Dimanche d'après, ici!

D'ailleurs en agissant ainsi  
C'est à mon zèle que je cède...  
Que le grand Saint Eloi nous aide  
Et la Très-Sainte Vierge aussi  
Afin que cette double fête  
Se passe en paix et sans péril!  
La grâce que je vous souhaite  
De tout mon cœur. Ainsi soit-il!

Dóu femelan la ribambello  
Quand sourtiguè: — Moun Diéu! ma bello,  
Qu'a bèn precha noste curat!  
Fasien, — iéu, tè, m'a fa ploura...  
Aquéu vous la boulego l'amo.  
Quand prècho es tout fue e tout flamo.  
A di qu'auren dous Sant Aloi:  
L'ancien em' un tout nouvèu! — Hoi!  
Aquéu qu'avèn, osco seguro,  
Pamens fai 'nca bono figuro!

— L'ancien, sabès qu'a bono man  
Pèr escounjura li chavano  
Luen dóu vilage e de la Plano;  
Mai lou nouvèu sara charmant.  
— L'ancien sara pèr li gènt d'age  
E lou nouvèu, coume sant Ro  
Sara lou sant di maridage...  
Fara tira 'n bon numerò  
— A di que jamai de la vido  
Éu n'avié vist de tant poulit;  
Pènso s'avèn resta ravidò,  
Moun Diéu, coume avèn trefouli!

— A di que dimenche à Sant-Pèire  
Arribara: l'anaren vèire,

Pèr atrouva de sòu, respèt!  
Noste curat pico dóu pèd:  
N'en sort coume d'aigo di sourso.,.  
Vai, li counèis li bòni bourso!  
— Qu'es brave noste Capelan!  
Es que te parlo coume un libre...  
Pòu ié veni lou Paire blanc,  
Aquéu que dison qu'es felibre,

Aquéu grand, sas, qu'i Rouveiren  
Prediquè la messiou... Pecaire!  
Parlo que degun lou coumpren.  
Que lou coumprenon n'i'a bèn gaire  
A mens belèu d'èstre sourcié.  
'm' acò lou dison predicaire...  
Eu dis: fraire e sorre, ansin-sié,  
Boudiéu, coume parlo groussié!  
Tè, coume l'an passa, ma fisto?  
S'avian besoun de si couristo  
Qu'emé si cantico patoues  
Fasien ausi si bèlli voues!  
Alor venguèron d'esperéli;  
Mai aquest an faren sènso éli,  
D'éli n'auren pas de besoun  
Li Rouveirenco tant que soun  
Podon resta dins soun masage!

Li nostro eici canton plus fin...  
— Segur! — E pièi... patin, coufin,  
Ah! n'en voulès de bavardage!  
Quand en coulèro vèn Touinoun:  
— Sacre petard de noum de noun!  
Vuei es bèn longo aquelo messo!  
Miejour! e taulo n'es pas messo!  
Zóu, filo lèu que lou dina  
S'es quasimen tout rabina...  
I'a 'n gros moumen que Lulu plouro...  
Ansin jamai vendras à l'ouro?...  
Quéti fremo! vous fan dana!...

## Cant VI

### DOUS SANT ALOI: SANT ALOI D'AVAU — SANT ALOI D'AMOUNT.

Dous Sant Aloi: qu'idèio flamo!  
Aquéu curat que fino lamo!  
Pèr metre d'acord tant de gènt,  
Fau èstre proun inteligènt...  
Tu qu'ame tant, Muso adourado,  
Tu que te creses tant lurado,  
D'idèio ansin n'as pas jamai!  
Tu mai que vagues dins li prado  
Culi de flour, coume t'agrado,  
Quand te sourris lou mes de mai,  
N'i'a proun pèr que siegues countènto...  
Toun felibre se despoutènto,  
Te sono, te cerco... ah! pas mai!  
Madamisello se permeno,  
Culis de flour de touto meno,  
Lando d'eici, lando d'eila,  
Dins li jardin, dins li tousello;  
Vai en pertout madamisello...  
Em' acò d'elo fai parla,  
E iéu agante lou reproche  
Que la tène pas proun de proche...  
Muso, me donnes de soucit...

.....

De qu'as que ploures, ma chatouno?  
An! siegues bravo, vène eici,  
Vène, te farai dos poutouno,  
Anen, ploures pas coume acò:  
Que vos? n'i 'a qu'an la lengo longo  
E fau que barjacon de-longo.  
M'es arriba mai que d'un cop  
D'èstre mespresa de la sorto;  
Mai quand l'on a d'espalo forto,  
Eisa lou mesprés se suportò,  
Surtout quand sabès d'ounte vèn:

Autant n'en embalo lou vènt.  
Escouto-me, fau que te parle:  
Aquest estiéu, au país d'Arle,  
Te menarai vèire Mistrau.  
Veiras lou Rose emé la Crau,  
Te menarai enjusqu'i Santo,  
Enjusqu'i Santo aperialin.  
Pregaras, man jouncho e frount clin,  
Dins la vièio glèiso impausanto  
Ounte Mirèio, en sourrisènt,  
D'amour es morto pèr Vincènt.  
Faren lou roumavage ensèn;  
Mai pèr acò, Muso, ma migo,  
Fau acaba noste pres-fa.  
Se restavian en plant, que, digo?  
Ah! ié sarian sus lis ourtigo!  
Quant n'i'a qu'anarien se trufa  
De tu, de iéu sèns vergougno?...

Anen, me fagues pas la fougno,  
An, zóu! repren lèu ta zambougno  
Qu'avèn encaro de besougno!  
Ploures pas mai, seco ti plour:  
As proun ploura, vai, dins ta vido...  
Au cant lou bèu tèms te counvido,  
Canto! Se di flour siés ravidò,  
Canto! te dounarai de flour,  
De flour que pèr tu, ma poulido,  
Dins la campagno enfestoulido  
Li chato amistouso an culido.  
N'i'a, ve, de tóuti li coulour:  
Oh! quant de flour e de floureto!  
Bluio, blanco, roujo, saureto,  
Pervenco bruno coume tu,  
Que lou soulèu e lis aureto  
Espeliguèron, li paureto!  
Noste soulèu n'a de vertu!  
Tu, fai espeli de vers, muso,  
Espacho-te que lou tèms fuso...

Leitour, iéu te demande escuso  
Se ma muso t'a fa languì.  
De flour n'a vougu tèsto aqui:

Aro que n'a la pleno faudo  
Pèr n'en cencha sa tèsto caudo,  
Fara plus tant la fouligauo.

Adounc despièi long-tèms lou Plan  
Se preparavo à la grand fèsto.  
La salo verdo es touto lèsto;  
Emé de bouis e de ginèsto  
An entrena d'un biais galant  
De l'ongui tiero de garlando  
Festounejant lis oustau blanc.  
En bas l'afiscacioun es grando:  
Ome emai fremo, tout s'esbrando.  
Soun vengu li chivau de bos  
E de barraco, tè, n'en vos?  
En pertout n'i'a long de la routo.  
Fau pas que lou Plan rèste en souto;  
E pèr pousqué dins l'aveni  
Sèmpe garda lou souveni  
De l'espetaclouso riboto  
Que se dèu faire pèr la voto,  
Un buou de-z-Ais an fa veni.

An fa veni pièi de fusado  
Que tiraran à la nuechado  
Vers lou vilage, en galejant,  
Pèr espanta li vilajan.  
Pertout la fèsto es afichado:  
Sara 'n Sant-Aloi flamejant!  
Chascun i'es ana de sa pocho:  
I'aura de jue pèr li finocho,  
Li curso, lou councours de bocho  
Emé de pres forço engagant.  
Vèngon courrière emai jougaire!  
E dèu veni de musicaire  
De Rians, de Barjòu, de tout caire.  
Faran la retrèto i flambèu...  
Boudiéu! i'aura 'n brave estampè  
Lis auriflamo, li drapèu  
Emé lou vènt jogon dins l'aire...  
Poudès crèire que sara bèu!

E pèr la nue douna d'esclaire,  
Metran fanau e lumenoun  
Qu'an manda querre de Vinoun.  
Pèr que la fèsto posque plaie  
Fau que rèn manque, cap-de-noun!

Dous Sant Aloi! 'mé soun idèio  
Noste curat a fa mervèio.  
Lou Plan aura soun Sant Aloi!  
Mai... lou cors-sant? Ah! tron de goi!  
Manco enca lou cors-sant!... Hoi! hoi  
Mai lou cors-sant l'auren!...  
La vèio,  
Aquéu lura de Manchetoun,  
Que quand encanto lou guidoun,  
Sabès, a toujours la darniero,  
Alestis lèu sa jardiniero  
E part après soulèu tremount  
Pèr lou vilage aperamount  
Ounte arribo 'mé la sourniero.

Pan! pan! à clastro. Lou curat  
Ié vèn durbi, lou fai intra  
Lou reçaupènt d'un èr risèire  
E ié toucant peréu la man.  
— Moussu lou Curat, à Sant-Pèire  
Sabès qu'es Sant Aloi deman.  
Alor veniéu un pau vous vèire  
Estènt qu'es iéu lou priéu... D'abord  
Vous esperan pèr la dinado  
Qu'à la chambro sara dounado,  
E plesi nous farés abord  
D'èstre di nostre à la taulado.  
S'es decida dins l'assemblado  
Qu'ansin farian tóuti lis an.  
Aro, vous n'en fau la proumessio  
Vendren à la proumiero messo.  
Pièi coume avèn ges de cors-sant  
E que poudèn pas faire sènso,  
A vosto santo couneissènço,  
Bon moussu lou curat, pensan  
Que prestarés aquéu d'eicito.  
Vaqui l'oujèt de ma vesito.

Lou curat se freto lou front,  
Marmoutejant: Tant me soucito;  
Mai refusa sarié 'n afront...  
Lou cors-sant es causo necito:  
I'a pas de fèsto sènso sant...  
Ai tout à perdre en refusant...  
Risque de me pourri lou sang  
E pièi n'es qu'un cop en passant.  
Basto! Lou voulès? eh! bèn, soio!  
Fai lou curat, l'empourtarés!  
Pèr l'empourta coume farés?  
— Oh! pèr acò siéu pas 'ntre-pres,  
Respond lou priéu coume de joio,  
Aro de-sèr, emé lou fres,  
Lou vau carga sus moun carosso.  
Pòu lou cors-sant avé de pes,  
Ma Biso, anas, qu'es pas 'no rosso  
Porto de cargo bèn pas grosso...  
E lou curat la clau n'a pres.

'm'acò pèr que res li destourne,  
Prenon li vièi carreiroun sourne  
Ounte se rescontro degun.  
De cauto-à-cauto sus la plaço  
Sourno peréu e tranquilasso,  
Que d'oustau abita n'i'a qu'un,  
Arribon tóuti dous.  
Dins l'oumbro  
S'aubouro aqui la glèiso soumbro  
Emé lou cementèri autour.  
Ié soun. 'm'acò: cri-cra, dous tour,  
Dous tour de grosso clau. La porto,  
Emé si palamello forto  
Coume de gràndis S torto,  
Creniho alor sus si gounfoun.  
Intron... Esmouvènto calamo!  
O pas de Diéu! estàsi flamo!  
Urous, urous aquéu que t'amo!  
Au mitan de l'escur prefound  
Vanego e luis e se found  
Uno misteriouso flamo  
Roujo, douço, tèuno... De l'amo  
Que pèr soun Diéu d'un amour bèu



Se coumbouris, umblo vihouso.  
Dins ta soulitudo piouso,  
Tu siés lou pouëti simbèu.

Mai en vesènt sus la muraio  
Soun ombro longo que trantraio,  
Lou Manchetoun subran a pòu,  
Pòu de soun ombro, se se pòu!  
'm' acò de l'autar de la Vierge  
Lou curat atubo li cierge,  
E sant Aloi de soun autar  
Es davala. — Noum d'un petard!  
Fai lou priéu, coume peso! — D'aise!  
Fai lou curat, que l'on se taise!  
Arrapas-lou d'aquéu coustat,  
La!... coume acò... bèn à voste aise...  
Sus d'aquéu banc l'anan pourta...

Alor lou priéu, dins la sourniero,  
Fai lèu veni la jardiniero,  
E tout en aio, tressusant,  
Cargo lou superbe cors-sant  
Que tapo d'uno limousino,  
E part... Ausènt lou brut de clau  
Sarrant la glèiso, uno vesino  
De l'èstro fai: — I'a de malaut?  
Degun respond. Lou curat lando  
Dins la carriero la mai grando  
Ounte li gènt, après soupa,  
Prenon lou fres, bando pèr bando.  
Lou Manchetoun a descampa:  
Es deja luen sus la grand routo,  
Pren lou recouide, avau dessouto  
E fai camin en davalant  
Au clarun fousc de l'estelan...

Paure sant Aloi!... A Sant-Pèire  
Pèr bonur qu'aribo en bon port.  
Alor aurié faugu li vèire  
Li Sant-Peiren: quente estrambord!  
Li bouito peton, li fusado  
Vers lou vilage soun lançado...  
Es uno plueio de belu,

De belu rouge, verd e blu.  
Alor: vivo Sant Aloi! vivo!  
En bas jamai fogo tant vivo!  
A la Chambro di Rouginas  
Dins uno salo flamo-novo  
Porton sant Aloi que s'atrovo  
'mé la Mariano nas à nas.  
Pèr lou grand sant imaginas  
Se fuguè duro aquelo esprovo!

En farandoulo lou jouvènt  
A la salo verdo alor vèn.  
— Fèn la proumiero, que, meirino?  
E lou grand bal gratuit s'entrino.

Au son di cournet à pistoun  
Que vous estrasson lis auriho,  
Viron coume de fouletoun  
E la danso li desvarìo.  
De pússo en l'èr i'a'n nivoulas  
Que li fanau n'en vènon pale  
E li droulasso e li droulas  
'mé la susour n'en vènon sale.  
E danson tant que soun pas las,  
Touto la nue! Boudiéu, que chale!

E l'endeman lou capelan,  
Après si dos messo, plan-plan,  
Countènt davalo vers lou Plan.  
Li coumessàri de la fèsto  
Pourtant la coucardo à la vèsto  
Emé lou Manchetoun en tèsto  
Que sèmblo vuei un grand segnour,  
Lou recebon 'mé forço ounour.  
Jusqu'à la salo designado  
Ounte se douno la dinado,  
Tóuti ié fan l'acoumpagnado.  
Aqui se béu à la santa  
Dóu gènt curat que tre se vèire  
Tant ounoura, tant bèn trata,  
A soun tour enaussant lou vèire:  
— Brinde, dis, i gènt de Sant-Pèire!

Après se passo uno cotta  
Sus la cotta passo l'estolo.  
'mé lou cors-sant, en proucessioun,  
D'aqui se vai vers lis Escolo  
Ounte pèr la benedicioun  
Gènt e bèsti soun à l'espèro  
Em' un soulèu usclant la terro.  
Li bèsti, coume de demoun,  
En recebènt l'aigo-signado  
An pòu, mandon de reguignado...  
Mai sus li vièi bàrri, d'amount,  
Sus li vièi bàrri dóu vilage  
Qu'an vist segur de mourtalage,  
Enca fièr e dre, mau-grat l'age,  
Se vèi de gènt tout un mouloun.  
E tout acò d'avau regardo  
'mé de long porto-visto, en gardo,  
Tout trelusènt à l'astre blound.

En bas creson qu'es de troumbloun  
Tout lèst à ié raca de pruno...  
De fremo an pòu; n'i'a mai que d'uno;  
D'ome peréu n'i'a mai que d'un  
Que tout-d'un-tèms la pòu arrapo.  
E lou curat ris souto capo...  
Éu qu'es autant serious qu'un papo  
Subran un rire fòu i'escapo  
E lèu rasseguero cadun...

D'amount cridon: — Ah! malo-pèsto!  
L'avian bèn di que pèr sa fèsto  
Prendrien enca noste cors-sant!  
Noste curat perd dounc la tèsto?  
A l'uei alor a ges de sang?  
Presta toun cors-sant à Sant-Pèire,  
Grand sant Aloi, ço que fau vèire!  
— Ah! ço, pas poussible! — Si! Si .  
Té, regardo à travès li vèire;  
Avau lou veiras trelusi...  
— Es qu'es vrai! Se vèi d'eici  
Coume se i'erias! — Quento escorno.  
Noste curat, pèr gramaci,  
N'aura qu'uno bouito de corno,

S'acò pòu faire soun plesi.  
D'avau tout estènt benesi  
Cadun s'en vèn emé lou ruscle:  
Car l'ouero se fai bono. A l'uscle,  
A l'uscle dóu soulèu de jun,  
Emé lou curat qu'es à jun  
Lou cors-sant qu'enredis li muscle  
Es à la chambro remena  
Ounte van servi lou dina!  
Tóuti s'entaulon. Se devino  
Que lou curat, dóu tèms que dino,  
A sant Aloi fai vis-à-vis...  
I'aurié vougu vira l'esquino  
Pèr lou pas vèire, à soun avis;  
Car sant Aloi ié fai la mino,  
Sa bello caro s'enlumino,  
Dirias, d'uno estranjo clarour...

Sèmblo ié dire emé furour:  
— Me la pagaras, bouto, bouto!  
La salo estènt dessus-dessouto  
L'avien pausa sus d'uno bouto.  
Paure curat! n'èro tout nè,  
De bon apetis tant dinè;  
Ié passè lèu lou treboulèri.  
Pièi au vilage gai e lèri  
Pèr canta vèspro s'entournè.

D'avau tres jour la fèsto duro:  
Fau que lou prougramo à tout pres  
S'óusserve de fiéu en courduro.  
Pèr li jue chasque jour es pres.  
Pièi un bèu sero, emé lou fres,  
Mounon Sant Aloi, en veituro,  
Countènt de rejougne l'auturo:  
Coume es ana, n'es revengu.  
Pecaire! en bas n'a vist de duro,  
N'a vist de verdo e de maduro;  
Pèr bonur qu'es bono naturo!  
'm' acò, coume èro counvengu,  
Au curat pagon soun degut:  
Cinq franc, un blanc poulit escut.

Adounc sauprés que lou vilage  
Peréu fasié bèl estalage  
Pèr festeja soun sant Aloi.  
Lou dimenche d'après, galoi  
Li vilajan èron en fèsto...  
La joio es grando e manifèsto,  
E lou prougramo, cap-de-noun!  
Vous pren pèr l'uei e vous espanto.  
De plus fort en plus fort. Li panto!  
Se soun fa presta lou canoun,  
Lou canoun dóu curat d'Artigo...  
Risès?... Mai siéu pas 'n enfantas!  
Vous prene pas pèr de bedigo,  
Nimai taloune pas, boutas!  
— Perqué faire un canoun, que, digo?  
— Pèr lança de Counfetti!... — Bah!  
Coume galejo noste abat!  
Pòu èstre acò, s'es arriba!  
— Se pièi voulès pas vous lou crèire,  
D'Artigo anas vèire lou prèire  
E vous dira s'es pas vrai!

Muso, de qu'es aquéu varai,  
Aquelò reno sèns pariero  
Que fan li fremo pèr carriero?  
Li fremo long di trepadou  
Quihon de rìchi pausadou...  
Vaqui qu'emé si reguignado  
Li bèsti ié debausson tout.  
A Broussinet, coume en pertout,  
Vuei es fèsto de Diéu atout.  
Tambèn coume soun encagnado  
Li vièii fiho subre-tout!  
Aguessias vist mai que coulèro!  
— Acò, cridon, pòu pas dura!  
Es qu'à la fin noste curat  
Lou mandaren fairo lanlèro...

Enfin, quouro s'es vist acò:  
Lou meme jour faire dos fèsto  
E lou Bon Diéu èstre à la co?  
Noste curat ounte a la tèsto?  
Segur qu'a 'n cop sus lou cocot!

Aro, veici la farandoulo...  
Tè, ve, jusquo li tambourin!...  
Poudèn rèn faire em'aquéu trin...  
De quita-prendre sian sadoulo...  
Pego! fan tóuti 'mé verin.  
Counvida li tambourinaire,  
Se fau pas èstre imaginaire!  
Tè, jusquo Moun lou Pouceiren!  
Qu saup enca ço que veiren?  
S'avian lou curat rouveiren  
Farié di siéuno, poudès crèire!  
Coume li chambre anan à rèire...  
Es pas 'stounant que li vesin  
Nous rigon pièi sus la figuro!  
Es pièi trop fort, osco seguro!  
Acò fau pas que passe ansin!...

## Cant VII

### LA DENOUNÇO - LA PARTÈNÇO - VITÒRI

Atrouvas qu'en aquest mounde  
L'Esprit dóu Mau, l'Esprit inmounde,  
Lou Diable enfin, lou Banaru  
Meno la barco sènso brut?  
Ah! lou couquin! coume la meno!  
Quant n'i'a de gènt de touto meno  
Que hòu! piton à soun musclau  
'm' acò devènon sis esclau!  
Ah! que saup bèn nous chausi l'esco!  
Tambèn n'en fai de bòni pesco.  
Dison qu'au sejour di dana  
Lou Diable es sèmpe encadena:  
Emai éu siegue à la cadeno  
Coume un chin dogue, es pèr centeno  
Que lis aganto li foutrau  
E que li mando dins soun trau:

Coume quaucun que de rèn douto  
Vous aluenchas de vosto routo,  
Anas, venès, d'eici, d'eila  
E, pan! pèr éu sias pivela  
Coume la pauro parpaiolo  
Que viro autour d'uno viholo.  
Cresès que dor; éu dor jamai.  
Vous aprouchas sèmpre que mai,  
Lou galejas: — Lou poulit mourre!  
Li bèlli bano!... — e voulès courre...  
Mai, paure vous! ié sias pa'à tèms:  
Vous sentès pres e, tout-d'un-tèms,  
Coume un paquet, 'mé soun rediable,  
Em' éu vous tirasso lou Diable...  
Eu fai si cop trufo-trafant.  
Marfisas-vous, bràvis enfant:  
Se noun voulès subi l'esprovo,  
Lou cerqués pas: quau cerco, trovo.

Vaqui qu'en charrant dóu demoun,  
Ai l'èr de vous faire un sermoun.  
Escusas-me, drole e chatouno:  
Acò' s lou mestié que lou douno,  
E pièi, vesès, vèn coume vèn...  
Fau larga velo quand fai vènt.  
Acò' s pas tout: i'a belèu pire;  
Mai en que bon vuei vous redire  
Ço qu'an escri bèn avans iéu  
Mistrau, Roumaniho e Roumiéu?  
Lou mau, se saup, es en abounde:  
Mai voulès pas que lou cor bounde  
Dóu sacrebiéu, d'endignacioun  
Quand vesès pièi la Religioun  
Servi de mantèu o de capo  
Au manjo-sant que se n'en tapo!  
Cato-falèto, anen, anen!  
E li devoto, parlen-n'en;  
Lou Diable dins sa barbo rufo,  
Coume n'en ris, coume s'en trufo!  
Quand li tenès un pau d'à ment,  
Soun ridiculo veramen;  
N'en fan toujours de plus poulido.

Coume fuguèron amalido  
Li devoto de Broussinet,  
Adès l'avès vist clar e net;  
Mai quand sauprés touto l'istòri,  
Veirés un pau lou purgatòri  
Que lou curat, paure, a passa:  
D'encaro un pau fasié soun sa.

Aquelo istòri es pas nouvello.  
Basto que ligues ta gavello,  
Muso, n'i'a proun, m'acoto adieu!  
Adounc pèr la Fèsto de Diéu  
S'èro fa sant Aloi. Que crime!  
Lou bon Diéu sèmpre fau que prime:  
Es juste e tau que siegue ansin;  
Mai perqué faire tau bousin  
Pèr uno simplo bachiquello?  
Lèu di devoto la sequèlo  
S'en vai de-sèr teni counsèu:  
Avien encaro lou moussèu  
A la bouco:  
— N'es-ti pas orre,  
Fai la priéouresso, o bràvi sorre,  
Ço qu'avèn vist aquésti jour?  
Me sènte mounta la roujour  
Au front, vès, rèn qu'à la pensado  
Que siguerian tant óufensado  
Quand lou curat, 'mé soun sant plan,  
Prestè lou sant Aloi au Plan  
Ounte l'an mes dins uno salo  
Que pudissié tant èro salo  
'mé la Mariano pèr pendènt.

Coume pas lou prene à la dènt  
Noste curat que, vuei encaro.  
Sènso agacha ni uei ni caro,  
Coume l'autre dimenche, a fa  
Soun sant Aloi pèr se trafa,  
Pèr aganta la pèço blanco!  
Lou manquen pas quand éu se manco!  
Acò, ié vai de noste ounour  
Fau que lou sache Mounseignour!



Un bèu matin, sus taulo messo,  
Mounsegnour trovo après sa messo  
Aquesto letro:

Monseigneur,  
Au nom de toutes, j'ai l'honneur  
De vous écrire la présente  
Pour une affaire très-pressante  
Qu'il est grave et que mon devoir  
Il est de vous faire assavoir  
Que le curé de la paroisse  
Depuis quelque temps il nous froisse  
Avèque tous ses embarras  
Depuis que pour le mardi-gras  
Ils ont ensemble fait ribote  
Que c'est pour lui mauvaise note,  
Qu'après pour la fête de Dieu  
Il met saint Eloi z'au milieu  
Et les bêtes qu'on a la guigne  
Toujours dans la rue on reguigne  
En emballant le reposoir  
Pour la procession du soir,  
Et qu'enfin aux gens de Saint-Pierre  
Qu'on nous lance toujours la pierre  
Et qu'on veut nous faire la loi  
Il leur a prêté saint Eloi  
Qu'il est parti dans la soirée  
Pour le placer dans la chambrée,  
Qu'en bas les gros républicains  
On s'en est flatté, les coquins!

C'est pour tirer deux pièces blanches  
Qu'il fait saint Eloi deux dimanches,  
Tâchez moyen qu'à l'avenir  
L'escandale puisse finir.  
Daignez, Monseigneur, me bénir  
Et recevoir dans cette entente  
Les respects de votre servante.  
Postecriston: A Broussinet  
On dit tambien qu'il a dîné  
Avec les Rouges de la plaine  
Ousqu'on était une centaine.

Eici l'evèsque franchimand  
Toumbo la letro de si man.  
Alor s'encagno, alor s'emporto;  
— Aquelo, fai, es pièi trop forto!  
Tè! dino 'mé li radica!...  
Aquéu de capelan es caud!  
Vòu deveni, sènso countèsto,  
Evesque! — E zóu, brando la tèsto,  
Ausso li bras, pico dóu pèd...  
— E crèi s'atira lou respèt?  
Aquéu curat que cresiéu brave  
S'es mes aqui dins un cas grave...  
Que n'en pensas, moussu l'abat?  
Fai à soun jouine secretàri.  
E vous, moussu lou grand vicàri?  
Quau disié bi, quau disié ba.  
Li bras crousa subre soun pitre,  
Mounsegnour pènso, es en soucit...  
— Aquéu curat, dis, vèngue eici!  
Acamparai pièi moun Chapitre.

Valènt canoungé, noum de noun!  
Zóu, bracas lèu li sant canoun!

N'i'a qu'an de-longo lou guignoun  
E que dóu brès fin-qu'à la toumbo  
Sus lis espalo tout ié toumbo...  
Es quaucarèn qu'a ges de noum.  
De letro ansin, signado o noun,  
Au fue se mandon d'abitudò...  
Aquesto fuguè pas perdudo:  
Faguè lou tour de l'Evescat  
E lou curat fuguè pesca.

Eici, Muso, fau pas trop courre  
Que te poudriés roumpre lou mourre,  
De courre trop, en davalant,  
Es dangeirous: Muso, vai plan!  
'mé la souleiado estivalo,  
Fau ana plan quand l'on davalò,  
Senoun riscas de perdre alen  
'm'acò vous arrestas en plen.  
Vas vèire sa Grandour... mai, basto!

Veiras qu'es uno bono pasto.  
Te fau parti, paure curat;  
Mai sant Aloi t'ajudara.  
Grand sant Aloi, se lou vos crèire,  
Ajudas lou paure prèire  
Que vuei te prègo, à dous ginous.  
Regardo un pau soun cor saunous!  
Oh! te n'en prègo, fai-ié lume,  
Tu qu'eilamount, sus toun enclume,  
Pèr li catiéu forges de tron,  
Grand sant, venjo-lou de l'afront  
Que vuei ié jiton à la fàci...  
Vuei te demando aquelo gràci:  
Grand sant Aloi de Broussinet,  
Fai que d'eila revèngue net!

Paure curat! sa peno es grèvo;  
Touto la nue a fa la trèvo  
Viro d'eici, viro d'eila...  
Paure mesquin descounsoula,  
Fau que de-longo reboullisse  
Countant lis ouro... oh! que suplice!

Mai sant Aloi, qu'eilamountaut  
Jamai renègo lou faudau,  
Lou faudau rufe de pèu jauno.  
Es esmougu, lou cor ié sauno.  
— Lis umble, dis, qu'an un cor d'or,  
Is uei di grand an toujours tort;  
Lis umble passon lou martire:  
'm'acò souvènt podon rèn dire.  
Vai, bon curat, à l'Evescat  
Te trouvarai un avocat  
Que saupra prendre ta defènso,  
Car, iéu, l'injustiço m'oufènso.  
Te fagues pas de marrit sang!  
Ansin diguè lou brave sant.

De grand matin, à la primo aubo,  
Vesti de sa plus bello raubo,  
De peno aguènt sa bono part,  
Mai mort que viéu, lou curat part.

'm' acò davalo de l'auturo  
Pèr ana prene la veituro  
A dos lègo de soun endré.  
Dins la carrairo filo dre  
E vai ajougne la grand routo  
Que tout-bèu-just avau dessouto  
Blanquejo au mitan di campas.  
Dins lou mistèri e dins la pas  
Es la naturo enmantelado:  
Dóu cèu la capo es estelado  
Enca 'n brisoun vers lou Pounènt  
Car dóu Trelus l'aubo en venènt,  
Dins lou cèu que se despestello,  
Peralin coucho lis estello.  
La luno espinchant de-galis,  
La luno blanco amount palis.

Darrié desaparèisson li téule  
De Broussinet. Lou cri-cri gréule  
Di grihet s'ause dins li blad  
Que l'auro fresco fai gibla;  
Pus luen, lou dindin di sounaio:  
Lou pastre d'en Bourdas, en aio,  
Enclaus l'avé 'mé de grand crid  
— Brrr! Brrr! fai-lèi vira, Labrit!  
Tout en japant Labrit varaio  
Autour de l'avé que s'adraio  
Au jas 'mé de long belamen...  
Lou jour pounchejo, i'a'n moumen.  
Un rai de soulèu, sus li mourre,  
Subran fai rougeja li roure,  
E, s'enant vers lou cèu blu,  
L'auceliho trais soun salut  
A l'astre-rèi que, fièr s'emplano,  
Largant sus li mount e la plano  
Amour, vido, glòri, trelus!

Enterin dindo l'Angelus,  
E lou brave curat se signo  
Quand, davans éu, en drecho ligno,  
Vèi s'auboura, de l'autre las,  
Di De Fourbin lou castelas  
Que tout un vilage d'oumino.

E zóu! camino, e zóu! camino:  
E se despacho tant que pau...  
D'èstre en retard a bello pòu.  
Enfin arribo... La patacho  
Encapelado de sa bacho  
Es aqui lèsto... Ome avisa,  
Mèste Paian que viéu eisa,  
Car lou travai fai soun bèn-èstre  
E, pèr coundurre, a passa mèstre:  
— Eh! moussu lou curat, bonjour!  
Éu ié vèn, alor vai toujours?  
— Aperaqui, respond lou prèire,  
Me siéu despacha, poudès crèire!  
— Se vèi; tambèn sias matinié!  
Segur sarés pas lou darnié...  
Ansin prenès vòsti vacanço ?..  
— Lou curat pènso: que secanço!  
— Acò fai bèn d'un pau sourti...  
An fa la pas li dous partit?  
E... sant Aloi... es esta flame?  
— Si; mai... sufis d'un que reclame...  
— Avès bèn fa d'en faire dous!

Respond Paian amistadous.  
E lou curat, li cambo routo,  
O de la trèvo o de la routo,  
Dins la patacho, en un cantoun,  
Lèu lèu estremo soun coudoun...  
Peréu de fremo van en viage.  
Decèssu pas lou babihage...  
Ah! li fremo, n'en fan de trin!  
Mèste Paian, lou veiturin,  
Que part jamai lou jour qu'embasto,  
Dessus empielo de banasto,  
De sa, de barriéu, de panié...  
Quau saup li còli que prenié  
Avans que lou camin de ferre,  
En passant, venguèsse tout querre,  
Tout aduerre dins si vagoun!

— Lou siècle en trobo es tant fegound  
Que, sènso bèsti, li carriolo  
Souleto courriran! Courriolo

E libro, alor, dins lou trescamp,  
Li bèsti garçaran lou camp,  
Franco de caussano e de cargo  
Coume lis ego de Camargo!  
Un jour, pièi, veiren, se Diéu vòu,  
Lis ome en l'èr prendre soun vòu  
En s'empegant de gràndis alo...  
Sara la modo universalò  
De voula coume d'auceloun!  
Alor la vapour, li baloun  
Saran plus rènn... que d'angounaio.  
Acò sara chanu, canaio!!  
Li veiturin, li carretié  
Faran plus un tant laid mestié!

Mèste Paian, d'imour egalo,  
Emai ague proun obro adaut,  
Tout en cargant, éu se regalo  
D'esbalauvi li gros badau  
Que soun en mancho de camiso  
Sout lou pourtau de la remisò  
E que, vèspre e matin, tout l'an  
Vènon guincha lou femelan.  
Lou femelen que se magagno  
D'en dedins crido: — Que loungagno!  
Mèste Paian, partèn panca?  
Acò se nous fasias manca  
Lou trin, paure vous, garo, garo!

— Agués pas pòu, fremo, à la garo  
Bèn avans l'ouro arribaren!  
D'en aut Paian respond seren,  
Sian lèst! sian lèst! — 'm' acò davalò  
Pèr atala si tres cavalo...  
Li bèlli bèsti à péu lusènt  
Endihon tóuti tres ensèn...  
— Goutoun, fai-me passa la blodo!  
— Charloun, as engreissa li rodo?  
E lou varlet respond: Vouï! vouï!

Lou mèstre fai peta soun fouit...  
Autant-lèu, e 'scarrabihado,  
Zóu! sus la routo ensouleiado

Li bèsti landon... Un moumen  
Di rodo ausès lou roulamen  
Qu'emé lou brut ritmi di bato  
Batènt la routo blanco e plato  
S'apound e s'entre-mesclo alin  
Au dindin clar e meigrelin  
Di cascavèu... Cencho d'un nivo  
Luen, luen, la patacho s'abrivo  
E pièi ni se vèi ni s'entènd...  
Lou veiturin canto countènt  
En aguènt l'uei sus li tres bèsti  
Que, bèn menado coume soun,  
Troton au ritme di cansoun...  
Mai, paure! à l'estré dins soun vèsti,  
Lou prèire espoungo la susour  
Que sus sa caro en fue perlejo...  
Boutas, de rire n'a pas 'nvejo!  
Boufo pas 'n mot e fai lou sourd...

Camin fasènt, veici Varage  
Emé sis aigo e sis oumbrage  
Qu'à Broussinet n'en soun jalous,  
Soun baus de tuve espetaclous  
E sa grand Baumo dóu Ferrage.  
Es dins aquéu poulit parage  
Qu'es na l'artisto qu'a 'nlusi  
Lou Sant-Aloi, pèr soun plesi.  
Dóu subre-bèu toujours en quisto  
Fai, sènso brut, d'obro requisto.  
Varage enfin renoumena  
Pèr sa terraio e... li dina  
Que fan à l'aubergo faroto  
Tant trevado amor de sa croto.  
Perden pas tèms. L'arrèst es court.  
Dóu tèms que la patacho cour,  
Cour peralin de-vers Taverno.  
Ah! se n'en dis de baliverno:  
Lou femelan s'es pas languì.  
Taverno enterin es aqui:  
Triste endré, se coume uno berlo.

— Es-ti pèr enfiela de perlo,  
Mèste Paian, digas, que tant

A Taverno nous arrestan?  
Mai éu, proumte, i fremo atupido:  
— E vautre, avès pas la pepido,  
Ié fai, despièi que barjacas?  
E, sènso faire mai de cas,  
Lou veiturin chimo soun vèire,  
S'aubouro en disènt: à revèire!  
E la patacho tourna-mai  
Cour, cour e lando que jamai...

Subran la routo vèn marrido:  
Sarrant mecanico emai brido  
Lou mèstre fai: — I'a 'n marrit cop!  
Vai bèn que n'i'a qu'un coume acò.  
De cop ansin, quand tant davalò,  
Farien aprefoundi cavalo,  
Gènt e veituro!... Tè, Barjòu!  
Que se meton à taulo au sòu;  
Barjòu... , Sant Marcèui tripeto!  
E zóu, jogo un èr de troumpeto.  
— Eici li fremo, i'a relais:  
Poudès béure, un cop, se vous plais!

Li bèsti, après uno passado,  
Vers Castèu-Verd soun mai lançado.  
A la mountado van au pas.  
Lou veiturin sauto d'abas.

— Se descendian, à la mountado?  
Sias lasso pièi d'èstre assetudo.  
— Avès resoun, fara pas mau;  
Aléujaren lis animau.  
— Restas! la mountado es pas longo;  
Mounta, descèndre nous alongo;  
Vès, sian au bout. — Passon lou Vau,  
Mounon encaro, pièi d'avau,  
Pas luen s'estalouiro uno vilo...  
Acò 's Brignolo... Osco!.. A la filo,  
O de pus proche o de pus aut,  
Vènon li veituro de-z-Aup,  
De Coutigna, de Carces... Lèri,  
Li couchié couchon lis arlèri  
Que van cridant pèr trufarié:



Couchié, ve, ve, darrié! darrié!  
Lou viage a bèn dura quatre ouro.  
Alor lou capelan s'aubouro:  
Es à la garo. Pren lou trin  
E part, mastegant soun verin:  
— Quand meme acò 's foutènt! éu pènso,  
Despièi que trime, en recoumpènso,  
N'ai que trigos e gros enuei.  
Pamens fau s'en barra lis uei.  
Sian coumanda pèr li devoto...  
Aro volon regla li voto...  
Fau que meton lou nas pertout!  
Sian plus rèn, nautre: éli soun tout!  
Lou pire es que soun cresegudo.  
Oh! quento raço de lengudo!  
Sauprai me defèndre tambèn:  
S'ai tort o dre, lou veiren bèn:  
Car... ai panca perdu la boulo...  
Tè, ve, deja sian à Carnoulo?  
I'a chanjamen de trin, eici;  
Arribaren lèu, dóumaci  
Lou trin volo sus la grand ligno...  
Chanjo de trin, 'm' acò se signo  
E dis sis Ouro. Emé l'esprès,  
Es à Frejus uno ouro après.

Lou cor ié fai ti-ta, pecaire!  
Li gènt lou regardon de caire  
Dirias, à sis èr canulant,  
Qu'an jamai vist un capelan.  
A l'Evescat éu se presènto  
E l'Ouficiau, d'umour plasènto  
— Acò, ié fai, sara pas rèn.

Veici Mounseignour. A-de-rèng  
Vènon lou decan dóu Chapitre,  
Li canounges que sus lou pitre  
Sa tèsto pènjo coume un fru  
Qu'es trop madur. Mai lou mai drud  
De tóuti es lou decan encaro:  
Dre coume un ile e bono caro.  
E Mounseignour s'estènt carra;  
— Alor es vous que sias curat

De Broussinet? ié fai. E mounte  
S'atrovo acò? — Fau que se mounte  
Au fin founs dóu despartamen!  
Pèr i'arriba fau bravamen  
De tèms! lou bon curat replico.  
Tambèn, Mounsegne, es ço qu'esplico  
Qu'après Mounsegne de Terris  
Noble e valènt fiéu de Prouvènço  
Ama de Bouniéus fin-qu'à Vènço...  
— Vai bèn! vai bèn! — Lou decan ris

—Vous entaulas emé li Rouge!  
Repren l'evèsque un pau ferouge.  
Sabès qu'acò noun vous counvèn.  
Vosto plaço es pas 'qui. Souvènt  
Li curat, vautre, sias l'encauso  
Que se dis pièi de tristi causo...  
Pèr lou sinode es defendu!

Paure curat! se vèi perdu...  
A bèn la responso à la bouco:  
Mai aujo pas, e, zóu, se mouco  
E pièi tussis... Mai quatecant,  
Fièr e superbe, lou decan  
Vesènt lou curat que l'on bourro  
Coume un gau èstre dins la bourro,  
Lou vièi decan qu'es un gavot  
Que quand dis noun, dis pas plus vo,  
De lou defèndre aguènt fa vot,  
Prenènt la paraulo, s'aubouro!  
— Messiés, fau pas se rancura  
De ço qu'a fa noste curat.  
Eici s'agis pas de rubrico...

Bord que s'agis que d'un dina,  
Mounsegne, aurés lèu devina  
Qualo pòu èstre ma rebrico...  
Mounsegne touca au viéu: — Passen!  
Ié fai, n'en parlen plus, Mounsen,  
Qu'avèn forço besougno encaro...  
'm'acò refrounsissènt la caro;  
— Avès laissa pourta 'n cors-sant,  
Repren l'evèsque menaçant,

De-nue, tout soulet, à Sant-Pèire...  
Acò 's de cas que fau prevèire:  
S'avias tant-sié-pau reflechi,  
Sauprias qu'acò 's pas liturgi.  
Mai lou curat perd pas courage:  
— Mounsegne, dins nòsti vilage  
Vai pas tant just: coume l'on pòu  
Souvènt, jamai coume l'on vòu!  
Perdoun, iéu ai cresu bèn faire;  
Car m'ère di: es pas 'n afaire!  
'm' acò, pèr manteni la pas,  
Laisse pourta lou sant d'abas,  
Sènso relicle, fau vous dire.  
Ah! benarous se me n'en tire!  
Fasiéu. Qu sierre lou coumun,  
Coume se dis, sierre degun.  
E tourna-mai lou grand canounge:  
— D'abord, Mounsegne, que ié sounge,  
Ié vèn em' un terrible aploumb,  
Mounsegne, e li cop de troumbloun  
Que nous fan sauna li auriho,  
Pèr sant Francés qu'eici tant briho,  
Soun-ti permés i proucessicun?...  
Un cop, sabès, oh! queto acioun!  
Un bravadaire, grand fresqueto,  
Leissè dedintre la bagueo  
Qu'anè trauca de Mounsegnour  
La mitro d'or, mitro d'ounour.  
Vesès que, d'après moun raconte,  
La liturgìo es plus de comte  
Meme... à Frejus!...

Mounsegne es blu:  
Sis uei clarejon d'un belu;  
Vèi proun que vai pas l'archimbello  
De soun coustat. E de plus bello:  
— Perqué fasès dous sant Aloï?  
— Bon! siéu sauva! pènso galoi  
Lou curat qu'à plus rèn à cregne,  
E, zóu! de respondre à Mounsegne:  
— D'abord vous dirai clar e net  
Qu'eilamoundaut à Broussinet,  
Mounsegne, es pas de talounado,

Li bèsti aumenton chasco annado...  
Oh! que de bèsti, paure vous!  
I'avié segur d'obro pèr dous.  
Dous sant Aloi soun necessàri.  
Dis 'm' un toupet de coumessàri.  
Benissèsse qu'un cop, enfin,  
N'en poudiéu plus vèire la fin!  
E l'an que vèn, se noun s'arrèsto  
Tal envanc, saran pas de rèsto  
Tres sant Aloi: n'en faudra tres  
Talaman la voto a bèn pres!  
Vendrés, Mounsegne, à nosto voto?  
Saran countènto li devoto!...

Noun sai se Mounsegne i'anè;  
Mai lou fèt es que restè nè,  
Esbalauvi, sènso rèn dire  
E lou decan vague de rire...

Alor Mounsegne s'aubourant,  
Soulenne e fièr, tirant dóu grand  
E debanant tóuti si titre:  
— Nautre, Evesque, Comte rouman,  
(Eici cadun ausso uno man  
E pauso l'autro sus lou pitre)  
Lou sant Noum de Diéu envouca,  
Noste venerable Chapitre  
Aguènt de Mousen l'avoucat  
Ausi l'elouquènto defènso  
Prouvant que Moussu lou curat  
N'es que vitimo d'uno óufènso,  
D'un faus raport... et cœtera,  
Ié fasèn dre... Vist que l'afaire  
N'a degun contro, autourisan  
Li gènt de Broussinet à faire  
Dous Sant Aloi tóuti lis an  
E meme tres... s'acò i'agrado...  
Emé, se volon, la bravado...  
Messiés, la sesiho es levado !!!

## PICHOT EPILOGUE

E lou curat de Broussinet?  
Eh! bèn, au siéu s'en venguè net  
E d'uno cherpo galantouno  
A sant Aloi faguè la douno.  
A desempièi fai soun camin:  
A reçaupu lou pergamin  
D'uno trebèndo e, poudès crèire  
Qu'aro es urous lou brave prèire.

Vouliés de vers: n'as à coufin,  
Moun bèl ami. Fin emé fin,  
Se dis, vau rèn pèr doubladuro...  
Anen, la passes pas trop duro;  
'm' acò prenguen lou tambourin  
E zóu! canten lou gai refrin:

Grand sant Aloi, mèstre di mèstre,  
Artisan fin, oubrié galoi.  
Dins lou travai e lou bèn-èstre,  
Ajudo-nous, grand sant Aloi!

Pourciéus, pèr sant Aloi de 1897.

Tèste integrau

Còpi interdicho

Reserva pèr aquéli qu'an la licènci d'utilisacioun

**C.I.E.L. d'Oc**

**Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc**

Sèti souciau:

3, plaço Joffre - 13130 Berro.

Tóuti dre reserva - Tous droits réservés - All right reserved.

© **Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc - 1999**

© Adoubamen dóu tèste : CIEL d'Oc

Courreicioun : Peireto Bérengier

Meso en pajo e maqueto : Tricò Dupuy

en sa qualita de mèmbe dóu Counsèu d'Amenistracioun dóu CIEL d'Oc.